



KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Tel./Fax: +382 (0)20 20 14 80
www.kpmg.com/me

AKCIONARIMA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE SWISS OSIGURANJE A.D. PODGORICA

Izveštaj nezavisnog revizora

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza akcionarskog društva za osiguranje Swiss osiguranje a.d. Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2016. godine, bilansa uspjeha, iskaza o promjenama na kapitalu i iskaza o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala objelodanjivanja.

Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje priloženih finansijskih iskaza u skladu sa propisima koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje u Crnoj Gori, i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih iskaza, koji ne sadrže materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevjere ili zbog grešaka u radu.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim iskazima. Reviziju smo izvršili u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori. Ova zakonska regulativa zahtijeva da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uvjerenja da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Izbor procedura zavisi od naše procjene, uključujući i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim iskazima nastalih bilo zbog pronevjere ili grešaka u radu. U procjeni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje finansijskih iskaza, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti primijenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procjenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.

Osnov za mišljenje sa rezervom

Na dan 31. decembar 2016. godine, Društvo je iskazalo građevinske objekte po modelu revalorizovane vrijednosti u iznosu od EUR 702.041 u okviru pozicije bilansa stanja Zemljište i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja. Primjena revalorizovanog modela zahtjeva da se revalorizacija vrši dovoljno redovno kako bi se obezbedilo da knjigovodstvena vrijednost sredstva na kraju izvještajnog perioda ne odstupa značajno od njegove fer vrijednosti. Kako su vrijednosti nekretnina na tržištu u padu od posljednje procijene iz 2013. godine, izvršene od strane nezavisnog procjenjivača kojeg je Društvo anagažovalo, naša je procjena da navedena okolnost ukazuje na činjenicu da na ovaj način utvrđena knjigovodstvena vrijednost građevinskih objekata, ne odražava njihovu fer vrijednost na dan 31. decembra 2016. godine. Međutim, iz praktičnih razloga nismo bili u mogućnosti da sa razumnim nivoom tačnosti procijenimo efekte korekcije vrijednosti građevinskih objekata i gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

Na dan 31. decembar 2016. godine Društvo je iskazalo investicione nekretnine izdate u zakup po modelu fer vrijednosti u iznosu od EUR 493.104 u okviru pozicije bilansa stanja Investicione nekretnine i druge nekretnine, postrojenja i oprema, koji nisu namijenjeni za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja. Kako su vrijednosti nekretnina na tržištu u padu, kao što je već u prethodnom paragrafu naznačeno, naša je procjena da ove okolnosti ukazuju na činjenicu da knjigovodstvena vrijednost ne odražava njihovu fer vrijednost na dan 31. decembar 2016. godine. Međutim, iz praktičnih razloga nismo bili u mogućnosti da sa razumnim nivoom tačnosti procijenimo efekte korekcije vrijednosti investicionih nekretnina i gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

Mišljenje

Po našem mišljenju, izuzev za efekte pitanja navedenih u dijelu Osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2016. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa propisima koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje u Crnoj Gori.

Ostala pitanja

Finansijski iskazi Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2015. godine bili su predmet revizije drugog revizora, koji je dana 24. marta 2016. godine izrazio pozitivno mišljenje na ove finansijske iskaze.

Podgorica, 13. april 2017. godine



KPMG d.o.o. Podgorica


Branko Vojnović
Ovlašćeni revizor



Naziv društva za osiguranje: **SWISS OSIGURANJE AD**
Sjedište: **PODGORICA**
Vrsta osiguranja: **NEŽIVOTNO OSIGURANJE**

Matični broj: **02096064**
Šifra djelatnosti: **6512**


BILANS USPJEHA
od 01.01. do 31.12.2016


grupa računa	POZICIJA	Napomena	I z n o s	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	I. POSLOVNI PRIHODI (1+2)	3.3.	2,804,360.07	2,362,264.94
	1. Prihod od premije osiguranja i saosiguranja	3.3.1.; 6	2,708,700.07	2,288,904.94
750	1.1 Obračunate bruto premije osiguranja		3,466,188.99	2,852,822.53
752	1.2 Primljene premije saosiguranja		-	-
753	1.3 Primljene premije reosiguranja i premije reosiguranja iz cesije		-	-
754	1.4 Smanjenje za udjele saosiguravača u premijama osiguranja		-	-
755	1.5 Smanjenje za udio reosiguranja u premijama osiguranja i za udjele retrocesionara u premijama osiguranja		-	-
756	1.6 Promjene bruto prenosnih premija (+/-)		- 326,155.33	- 256,639.81
757	1.7 Promjene prenosnih premija za saosiguravajući dio (+/-)		- 453,800.68	- 315,608.32
758	1.8 Promjene prenosnih premija za reosiguravajući dio (+/-)		-	-
	2. Neto prihodi od ostalih usluga	3.3.2.; 7	22,467.09	8,330.54
760	2.1 Prihodi od usluga za obavljanje drugih poslova osiguranja		95,660.00	73,360.00
764	2.2 Prihod od ukidanja rezervisanja, osim tehničkih rezervisanja		-	-
768	2.3 Revalorizacioni poslovni prihodi		-	-
769	2.4 Prihodi od drugih usluga		-	-
	II. POSLOVNI RASHODI (1+2+3)	3.4.	1,515,386.37	1,212,618.54
	1. Rashodi naknada šteta	3.4.1.; 8	1,341,104.46	1,073,158.89
400	1.1 Obračunate bruto naknade šteta		1,306,516.43	1,152,227.76
401	1.2 Troškovi vezani za isplatu šteta		115,356.81	70,156.19
402	1.3 Umanjenje za prihode ostvarene iz bruto regresnih potraživanja		- 253,338.99	- 158,621.96
403	1.4 Udio u naknadama šteta iz prihvaćenih saosiguranja, reosiguranja i retrocesija		130.50	3,775.04
404	1.5 Umanjenje za udio saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u naknadama šteta		- 50,172.93	- 121,954.49
405	1.6 Promjene bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete (+/-)		16,203.34	- 109,687.53
406	1.7 Promjene rezervisanja za nastale prijavljene štete za saosiguravajući i reosiguravajući dio (+/-)		- 4,701.41	10,776.62
407	1.8 Promjena bruto rezervisanja za nastale neprijavljene štete (+/-)		175,488.17	229,175.14
408	1.9 Umanjenje za udjele saosiguravača i reosiguravača i retrocesionara u rezervisanjima za nastale neprijavljene štete		-	-
409	1.10 Promjena rezervisanja za troškove likvidacije šteta		35,622.54	- 2,687.88
	2. Rashodi za promjene neto tehničkih rezervisanja		-	-
410,411	2.1 Promjene rezervisanja za bonuse i popuste i storno (+/-)		-	-
412,413,414	2.2 Promjene matematičkih rezervisanja (+/-)		-	-
415	2.3 Promjena rezervisanja za izravnane rizika (+/-)		-	-
416,417	2.4 Promjena rezervisanja za prenosne premije (+/-)		-	-
418,419	2.5 Promjena drugih tehničkih rezervisanja (+/-)		-	-
	3. Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja	3.4.2.; 9	174,281.91	139,459.65
420	3.1 Troškovi za preventivu		59,864.42	49,126.11
421	3.2 Vatrogasni doprinos		-	-
422	3.3 Garantni fond		-	-
423	3.4 Troškovi nadzornog organa		69,897.72	35,576.30
424	3.5 Troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja		28,242.94	20,197.59
429	3.6 Drugi ostali neto troškovi osiguranja		4,779.66	-
460	3.7 Rezervacije za penzije, jubilarne nagrade i otpremnine povodom penzionisanja		11,497.17	34,559.65
463	3.8 Rezervacija za onerozne (štetne) ugovore		-	-
462,469	3.9 Druge rezervacije		-	-
	III DOBITAK/GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT (I-II)		1,288,973.70	1,149,646.40
	IV TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA (1+2+3+4+5+6+7+8)	3.5.; 10	1,292,244.75	1,227,830.07
440	1. Troškovi sticanja osiguranja	10.1.	940,335.52	700,237.63
441	2. Promjene u razraničenim troškovima sticanja osiguranja		- 151,173.38	- 61,082.06
45	3. Amortizacija	3.11.; 12; 13	31,358.02	45,675.14
	4. Troškovi rada	10.2.	275,956.82	364,842.97
470,471,472,475	4.1 Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih primanja zaposlenih		156,657.25	185,295.57
473,474	4.2 Porezi i doprinosi na isplaćene zarade		100,603.41	127,135.27
476,479	4.3 Drugi troškovi rada		18,696.16	52,412.13
	5. Materijalni troškovi	10.3.	9,868.32	20,075.76
430,432,434	5.1 Troškovi materijala za popravku i održavanje, otpis sitnog inventara i usklađivanje		10.90	584.29
431	5.2 Troškovi kancelarijskog materijala		1,703.48	5,892.54
433	5.3 Troškovi energije		7,436.90	11,979.72
439	5.4 Drugi troškovi materijala		717.04	1,619.21

	6. Ostali troškovi usluga	10.4.	126,349.63	130,238.74
443,446	6.1 Troškovi konsultantskih usluga (troškovi po ugovorima o djelu, ugovorima o autorskom radu, intelektualnih usluga-zajedno sa dažbinama, koje idu na teret preduzeća)		49,305.12	26,717.43
442	6.2 Zakupnine		345.67	-
445	6.3 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga		13,080.00	9,606.16
447	6.4 Premije osiguranja		4,214.90	3,399.90
448	6.5 Troškovi reklame, propagande i reprezentacije		7,095.06	10,043.23
444,449	6.6 Troškovi drugih usluga		52,308.88	80,472.02
48	7. Drugi troškovi	10.5.	94,743.40	74,727.28
706	8. Umanjenje za prihode od provizije reosiguranja		- 35,193.58	- 46,885.39
	V DOBITAK/GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT (III-IV)		- 3,271.05	- 78,183.67
	VI FINANSIJSKI REZULTAT OD ULAGANJA (3+6)	3.6.; 11	57,378.95	95,264.57
	1. Prihodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi matematičke rezerve		55,636.59	63,263.13
770	1.1 Prihodi od kamata		36,531.04	50,365.34
771	1.2 Povećanje fer vrijednosti prilikom upotrebe posebnih pravila za obračunavanje rizika		-	-
772	1.3 Dobici od finansijskih sredstava i finansijskih obaveza		9,635.72	10,904.15
773	1.4 Prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku		4,069.83	1,993.64
774	1.5 Pozitivne kursne razlike		-	-
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782	1.6 Drugi prihodi		5,400.00	-
	2. Rashodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve		9,183.54	18,256.97
730	2.1 Rashodi od kamata		-	-
732	2.2 Gubici kod finansijskih sredstava i finansijskih obaveza		9,183.54	18,256.97
734	2.3 Rashodi od umanjenja vrijednosti		-	-
735	2.4 Negativne kursne razlike		-	-
731, 736, 737, 738, 739	2.5 Drugi finansijski rashodi		-	-
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746	2.6 Rashodi nastali investiranjem tehničkih rezervi u investicione nekretnine		-	-
	3. Neto finansijski rezultat od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve (1-2)		46,453.05	45,006.16
	4. Prihodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi		49,195.39	83,090.72
770	4.1 Prihodi od kamata		-	-
772	4.2 Dobici od finansijskih sredstava i finansijskih obaveza		-	-
771, 774	4.3 Drugi prihodi od ulaganja		-	-
773	4.4 Prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku		-	-
775, 776, 777, 779	4.5 Drugi finansijski prihodi		-	-
780, 781, 782	4.6 Prihodi od ulaganja u investicione nekretnine		-	2,000.00
783, 784, 785, 786, 787, 788, 789	4.7 Drugi prihodi		49,195.39	81,090.72
	5. Rashodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi		38,269.49	32,832.31
730	5.1 Rashodi od kamata		19,318.46	29,277.07
732	5.2 Gubici kod finansijskih sredstava i finansijskih obaveza		2,583.40	-
734	5.3 Rashodi od umanjenja vrijednosti		-	-
731, 733, 736, 737, 738, 739	5.4 Drugi finansijski rashodi		12,039.41	-
740, 741, 742, 743, 744	5.5 Rashodi od amortizacije, vrednovanje po fer vrijednosti investicionih nekretnina		-	-
745, 746, 747	5.6 Rashodi za druge nekretnine		-	1,863.86
748, 749	5.7 Novčane kazne i odštete i drugi rashodi		4,328.22	1,691.38
	6. Neto finansijski rezultat od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi (4-5)		10,925.90	50,258.41
	VII DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (V+VI)		54,107.90	17,080.90
	VIII POREZ NA DOBIT	3.8.	-	-
820	1.1 Porez na dobit		-	-
823	1.2 Prihodi (rashodi) na ime odloženog poreza		-	-
	IX NETO DOBIT/GUBITAK ZA POSLOVNU GODINU (+/-)		54,107.90	17,080.90
	X RASPODJELA NETO DOBITI		-	-
830, 831, 832, 833, 834, 839	1. Raspodjela neto dobiti		-	-
	XI ZARADA PO AKCIJI		-	-


U Podgorici,
dana 31-03 2017. g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa


(Maja Bešović)



Izvršni direktor društva:


(Ivan Lero)



Naziv društva za osiguranje: SWISS OSIGURANJE AD
Sjedište: PODGORICA
Vrsta osiguranja: NEŽIVOTNO OSIGURANJE

Malični broj: 02096064
Šifra djelatnosti: 6512

BILANS STANJA
na dan 31.12.2016.

grupa računa	POZICIJA	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. Nematerijalna imovina (A.1+A.2+A.3+A.4)	3.9.; 12	20,994.41	12,222.27
000-	A.1 Gudvil			12,222.27
002,003,004-	A.2 Druga dugoročna nematerijalna imovina		87,493.11	
005,006-	A.3 Potraživanja po osnovu datih avansa za dugoročna nematerijalna ulaganja i aktivna vremenska razgraničenja			160,080.23
008,009-	A.4 Umanjenje i ispravka vrijed.nematerijalnih ulaganja (+/-)	3.12.	-	-
	B. Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	3.10.; 13	826,778.28	773,894.46
010-	B.1 Zemljište i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja		753,988.18	753,988.18
011,012-	B.2 Oprema i sitan inventar za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja		361,464.45	252,416.95
013-	B.3 Potraživanja po osnovu datih avansa za nekretnine, postrojenja i opremu za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja			
014,015,016-	B.4 Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u izgradnji		23,180.02	23,180.02
019-	B.5 Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja (+/-)	3.12.	-	-
	C. Dugoročna finansijska ulaganja (C1+C2)	14	1,924,170.28	1,367,608.74
	C1. Dugoročna finansijska ulaganja kapitala i tehničkih rezervi		1,924,170.28	1,367,608.74
020, 030, 040, 050, 060, 070	C1.1 Hartije od vrijednosti			
021, 031, 041, 051, 061, 071	C1.2 Obveznice, odnosno druge duž.hartije od vrijednosti	3.14.	498,273.69	
022, 032, 042, 052, 062, 072	C1.3 Akcije			
023, 033, 043, 053, 063, 073	C1.4 Ulaganja u investicione fondove			
024, 034, 044, 054, 064, 074	C1.5 Dugoročni depoziti i druga dug. finansijska ulaganja	3.14.	645,000.00	330,000.00
025, 035, 045, 055, 065, 075	C1.6 Investicione nekretnine i druge nekretnine, postrojenja i oprema, koji nisu namijenjeni za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja	3.13.; 15	493,103.93	536,971.93
026-	C1.7 Udjeli i učešća u društvima	3.14.	50,000.00	50,000.00
027-	C1.8 Dugoročna poslovna potraživanja i druga dugoročna potraživanja	3.14.	237,792.66	450,636.81
028, 036, 046, 056, 066, 076	C1.9 Izvedeni finansijski instrumenti			
029,037,047,057,067,077-	C1.10 Druga dugoročna finansijska ulaganja			
038,048,058,068,078-	C1.11 Stalna imovina koja se drži za prodaju			
	C2. Dugoročna finansijska ulaganja u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana društva			
080,081,083,084,085-	C2.1 Akcije, dužničke hartije od vrijednosti i izvedeni finansijski instrumenti u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana			
082-	C2.2 Depoziti kod grupe banaka, kod pridruženih banaka i kod zajednički kontrolisanih banaka			
086,087-	C2.3 Druga finansijska ulaganja u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana društva			
	D. Kratkoročna finansijska ulaganja (D.1+D.2+D.3)	16	1,551,296.25	1,728,045.07
180,182,184-	D.1 Hartije od vrijednosti	16.1.	136,296.25	158,045.07
181,183,185-	D.2 Kratkoročni depoziti kod banaka	16.2.	1,415,000.00	1,570,000.00
186-	D.3 Izvedeni finansijski instrumenti i druga kratkoročna finansijska ulaganja			
	E. Kratkoročna sredstva (E.1+E.2+E.3)	3.14.	1,408,883.56	1,238,458.41
10, 11	E.1 Gotovinska sredstva	17	60,023.40	61,311.20
	E.2 Kratkoročna potraživanja	18	1,336,613.54	1,167,547.21
12	E.2.1 Kratkoročna potraž. iz neposrednih poslova osiguranja	18.1.	632,224.45	479,257.24
13	E.2.2 Kratkoročna potraživanja za premije reosiguranja i saosiguranja			9,476.46
14	E.2.3 Kratkoročna potraživanja za udjele u naknadama šteta		31,648.28	31,776.30
15	E.2.4 Druga kratkoročna potraživanja iz poslova osiguranja		246,607.78	191,099.97
16	E.2.5 Kratkoročna potraživanja iz finansiranja		10,250.95	109,577.05
17	E.2.6 Druga kratkoročna potraživanja		415,882.08	346,360.19
310, 311, 319, 320, 321, 329	E.3 Zalihe materijala i sitnog inventara		12,246.62	9,600.00
9802, 9822,	F. Udio reosiguravača u tehničkim rezervama	19	74,321.98	48,793.98
	G. Aktivna vremenska razgraničenja	20	418,731.41	267,558.03
192	G.1 Odloženi troškovi slićanja osiguranja		418,731.41	267,558.03
190, 193, 194, 195, 196, 198	G.2 Ostala aktivna vremenska razgraničenja			
	H. Odložena poreska sredstva			
	UKUPNA AKTIVA		6,225,176.17	5,436,580.96

PASIVA				
grupa računa	POZICIJA	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. Osnovni kapital (A.1+A.2)			
900	A.1 Akcijski kapital - obične akcije	3.15.; 21	3,000,003.17	3,000,003.17
901	A.2 Akcijski kapital - povlašćene akcije	21.1.	3,000,003.17	3,000,003.17
	B. Rezerve (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)			
910	B.1 Kapitalne rezerve	21	237,021.41	182,716.71
911	B.2 Rezerve iz dobiti			
	B.2.1 Zakonske rezerve		39.17	39.17
	B.2.2 Rezerve za sopstvene akcije		-	-
	B.2.3 Statutarne rezerve		-	-
	B.2.4 Ostale rezerve iz dobitka		39.17	39.17
919	B.3 Sopstvene akcije		-	-
940-949	B.4 Revalorizacione rezerve	3.17.	139,612.18	139,612.18
	B.5 Prenesena i neraspoređena dobit/gubitak (+/-)		97,370.06	43,065.36
920-925	B.5.1 Prenesena dobit/gubitak iz prethodnih godina (+/-)		43,262.16	25,984.46
921-926	B.5.2 Neraspoređena dobit/gubitak tekuće poslovne godine (+/-)		54,107.90	17,080.90
	C. Rezervisanja (C.1+C.2+C.3)			
	C.1 Bruto tehničke rezerve	3.18.; 22	2,421,384.60	1,741,910.37
990 OSIM 9802	C.1.1 Bruto prenosne premije		1,543,485.59	1,089,684.91
982 OSIM 9822	C.1.2 Bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete		145,441.00	130,878.16
983	C.1.3 Bruto rezervisanja za nastale i neprijavljene štete		660,094.87	484,606.70
984	C.1.4 Bruto rezervisanja za troškove likvidacije šteta		72,363.14	36,740.60
985	C.1.5 Bruto rezervisanja za izravnjanje rizika		-	-
981,986,987,988,989	C.1.6 Bruto ostala druga osiguravajuća tehnička rezervisanja		-	-
	C.2 Matematička rezerva i druga tehnička rezervisanja životnih osiguranja		-	-
970	C.2.1 Bruto matematička rezervisanja za životna osiguranja		-	-
971	C.2.2 Bruto matematička rezervisanja za životna osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja preuzima rizik ulaganja		-	-
972,973	C.2.3 Bruto matematička rezervisanja za druge vrste osiguranja za koje je potrebno formirati matematička rezervisanja		-	-
974	C.2.4 Bruto rezervisanja za učešće u dobiti		-	-
	C.3 Ostala rezervisanja		-	-
960	C.3.1 Rezervisanja za penzije, jubilarne nagrade i otpremnine		-	-
961,962,963,967	C.3.2 Ostala rezervisanja, osim tehničkih rezervisanja		-	-
	D. Kratkoročne obaveze (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7)	3.14.; 23	453,581.63	340,501.09
22	D.1 Kratkoročne obaveze iz neposrednih poslova osiguranja		-	-
23	D.2 Kratkoročne obaveze za premije iz saosiguranja i reosiguranja		128,561.52	85,157.82
24	D.3 Kratkoročne obaveze za udjele u iznosima šteta		130.50	584.80
25	D.4 Druge kratkoročne obaveze iz poslova osiguranja		51,321.36	34,029.45
26	D.5 Kratkoročne obaveze iz finansiranja		204,596.98	166,864.26
21	D.6 Kratkoročne obaveze prema zaposlenima		18,490.82	14,767.50
27,28,29	D.7 Druge kratkoročne obaveze i izvedeni finansijski instrumenti		50,480.45	39,097.26
	E. Dugoročne obaveze iz finansiranja i poslovanja (E.1+E.2+E.3+E.4)	24	53,299.34	171,445.29
950,951	E.1 Obaveze prema bankama		43,747.12	-
954	E.2 Obaveze po izdatim hartijama od vrijednosti		-	-
952,953,955,956	E.3 Druge finansijske obaveze		9,552.22	171,445.29
957	E.4 Obaveze za odloženi porez		-	-
969	F. Pasivna vremenska razgraničenja	25	59,886.02	4.33
	UKUPNA PASIVA		6,225,176.17	5,436,580.96

U Podgorici,

dana 31.03 2017. g



Izvršni direktor društva:

Ivan Lero

(Ivan Lero)



Naziv društva za osiguranje: **SWISS OSIGURANJE AD**
Sjedište: **PODGORICA**
Vrsta osiguranja: **NEŽIVOTNO OSIGURANJE**


Matični broj: **02096064**
Šifra djelatnosti: **6512**

BILANS NOVČANIH TOKOVA
od 01.01 do 31.12.2016.

grupa računa	POZICIJA	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
A	Tokovi gotovine iz poslovne aktivnosti		894,415.46	301,453.80
1	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti		4,190,231.90	3,272,326.41
	Prilivi od premija (iz osiguranja, saosiguranja i reosiguranja)		3,497,387.50	2,992,472.04
	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda		616,914.73	71,822.00
	Prihodi od ucesca u naknadi steta (saosiguranja i reosiguranja)		47,676.13	153,513.14
	Prilivi po osnovu vanrednih rashoda		28,253.54	54,519.23
2	Odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti		3,295,816.44	2,970,872.61
	Odlivi po osnovu naknade stete (iz osig., reosig. i saosig.)		1,304,622.43	1,166,538.87
	Odlivi po osnovu premija (saosiguranja, reosiguranja, kao i provizija po osnovu reosiguranja i saosiguranja)		281,307.30	244,186.95
	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licn. rashoda		533,969.82	435,045.54
	Odlivi po osn. poreza, doprinosa i dr. dazbina		222,152.74	294,940.06
	Odlivi po osnovu zakupnina		36,463.63	29,331.29
	Odlivi po osnovu provizija (zastupnici i posrednici)		14,882.59	5,041.74
	Odlivi po osn. dr. troškova poslovanja		867,307.43	702,436.58
	Odlivi po osnovu vanrednih rashoda		35,110.50	93,351.58
3	Neto promjena gotovine iz poslovnih djelatnosti		894,415.46	301,453.80
B	Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		- 1,095,515.61	- 234,043.09
1	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		1,762,848.77	1,468,482.76
	Prilivi od prodaje HOV		22,120.79	5,286.98
	Prilivi od ulaganja u HOV (dividende, kamate i ucesca u dobiti)		4,069.83	1,993.64
	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava		37,276.95	7,000.00
	Prilivi po osnovu izvršenih uplata kapitala		-	-
	Ostali prilivi od investiranja (povracaj depozita i avansa)		1,699,381.20	1,454,202.14
2	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		2,858,364.38	1,702,525.85
	Odlivi po osn. ulaganja hartija od vrijednosti koje su izdate od str. CG		-	-
	Odlivi po osn. ulaganja hartija od vrijednosti koje su izdate od str. Centralne banke i Vlade stranih drzava		-	-
	Odlivi po osn. ulaganja u obaveznice, odnosno dr. duznicke HOV kojima se trguje na organizovanom trzistu HOV		498,273.69	-
	Odlivi po osn. ulaganja u obaveznice, odnosno dr. duznicke HOV kojima se ne trguje na organizovanom trzistu HOV		-	-
	Odlivi po osn. ulaganja u akcije kojima se trguje na organizovanom trzistu HOV		-	-
	Odlivi po osn. deponovanja i ulaganja kod banaka sa sjedistem u CG		2,130,000.00	1,600,000.00
	Odlivi za kupovinu nemater. ulaganja i ostalih sredstava		60,781.79	10,068.92
	Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		169,308.90	92,456.93
3	Neto promjena gotovine iz aktivnosti investiranja		- 1,095,515.61	- 234,043.09
C	Novcani tokovi iz aktivnosti finansiranja		199,812.35	- 55,625.85
1	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		540,000.00	200,000.00
	Prilivi po osnovu dugorocnih kredita		200,000.00	-
	Prilivi po osnovu kratkorocnih kredita		340,000.00	200,000.00
	Prilivi od uplata kapitala		-	-
	Ostali prilivi iz finansiranja		-	-

2	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		340,187.65	255,625.85
	Odlivi po osn. otkupa sopstvenih akcija		-	-
	Odlivi po osn. dugorocnih kredita		4,492.62	8,021.80
	Odlivi po osn. kratkorocnih kredita		335,695.03	247,604.05
	Ostali odlivi po osn. aktivnosti finansiranja		-	-
3	Neto promjena gotovine iz aktivnosti finansiranja		199,812.35	- 55,625.85
			-	-
D	Neto promjena gotovine		- 1,287.80	11,784.86
	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA		60,023.40	61,311.20
	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA		61,311.20	49,526.34

U Podgorici,
dana 31.03. 2017. g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa:

(Maja Bešović)



Izvršni direktor društva:

(Ivan Lero)



Naziv društva za osiguranje: **SWISS OSIGURANJE AD**

Sjedište: **PODGORICA**

Matični broj: **02096064**

Šifra djelatnosti: **6512**

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Pozicija	Uplaćeni kapital-redovne akcije	Uplaćeni kapital-povlašćene akcije	Revalorizacijska rezerva - zemljište i građevinski objekti	Revalorizacijska rezerva-finansijska ulaganja	Ostale revalorizacijske rezerve	Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Ostale rezerve (sopstvene akcije)	Neraspoređena dobit ili preneseni gubitak	Ukupno (kapital i rezerve)
Stanje na dan 1. januar 2015. godine	3,000,003		139,612		39				25,984	3,165,639
Ispravka greški prethodnog perioda										-
Promjena računovodstvenih politika										-
Stanje na dan 1. januar prethodne godine (prepravljeno)										-
Promjena fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju										-
Realizovani dobiti/gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju										-
Ostali dobiti/gubici priznati direktno i kapitalu i rezervama										-
Dobitak/gubitak prethodnog perioda									17,081	17,081
Povećanje/smanjenje osnovnog kapitala										-
Dividende										-
Prenos dobiti u rezerve										-
Stanje na dan 31. decembar 2014. godine	3,000,003	-	139,612	-	39	-	-	-	43,065	3,182,720


Stanje na dan 1. januar 2016. godine	3,000,003	-	139,612	-	39	-	-	-	43,065	3,182,720
Ispravka greški prethodnog razdoblja									197	197
Promjena računovodstvenih politika										
Stanje na dan 1. januar prethodne godine (prepravljeno)										-
Promjena fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju										-
Realizovani dobiti/gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju										-
Ostali gubici/dobici priznati direktno i kapitalu i rezervama										-
Dobitak/gubitak tekućeg perioda									54,108	54,108
Povećanje/smanjenje osnovnog kapitala										-
Dividende										-
Prenos dobiti u rezerve										-
Stanje na dan 31. dec 2016. godine	3,000,003	-	139,612	-	39	-	-	-	97,370	3,237,025


obrazac urađen u skladu sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG 69/05)

U Podgorici


dana 31.03. 2017.g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa


(Maja Bešović)



Rukovodilac pravnog lica


(Ivan Lero)

AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE
SWISS OSIGURANJE, PODGORICA

**Napomene uz finansijske izvjestaje
za 2016.godinu**

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Osiguravajuće društvo „Swiss osiguranje“ A.D, Podgorica (u daljem tekstu Društvo), je osnovano 27. januara 1993. godine pod nazivom Agroosiguranje AD, Podgorica, nakon transformacije Društva za uzajamno osiguranje „Agroosiguranje“, Podgorica. Društvo je registrovano u Privrednom sudu u Podgorici 15. februara 1993. godine Rješenjem Fi. 485/93. Savezno ministarstvo za finansije izdalo je Društvu dozvolu za rad 30. juna 1997. godine

Društvo je promijenilo naziv u Osiguravajuće društvo „Swiss osiguranje“ AD, Podgorica 7. avgusta 2000. godine, što je registrovano u Privrednom sudu u Podgorici Rješenjem broj Fi. 1475/00.

Društvo je usaglasilo svoju organizaciju sa Zakonom o privrednim društvima i upisano u Centralni registar Privrijednog suda u Podgorici 18. jula 2002. godine pod registracionim brojem 4-0000110/001.

Agencija za nadzor osiguranja je 23.01.2009. godine donijela Rješenje broj 896-2/08 kojim se Osiguravajućem društvu „Swiss osiguranje“ AD, Podgorica izdaje dozvola za rad za obavljanje poslova svih vrsta neživotnih osiguranja propisanih članom 10 Zakona o osiguranju („Sl. List CG“ 78/06 i 19/07).

Saglasno odredbama Zakona o osiguranju („Sl. list CG 78/06, 19/07, 53/09, 73/10, 40/11 i 45/12) i Statuta Društva, djelatnost „Swiss osiguranja“ AD, Podgorica su poslovi svih vrsta neživotnih osiguranja:

- Obavezno osiguranje u saobraćaju,
- Osiguranje od nezgode i dobrovoljno zdravstveno osiguranje,
- Ostala osiguranja imovine, uključujući osiguranje vozila-kasko,
- Sve vrste neživotnih osiguranja.

Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Josipa Broza 23A.

Društvo je na dan 31. decembra 2016. godine imalo 52 zaposlenih (na dan 31. dedembra 2015. godine imalo je 49 zaposlenih), od čega je 25 zaposlenih saradnici za prodaju osiguranja motornih vozila, sa nepunim radnim vremenom (31. decembra 2015. godine 16 zaposlenih).

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RCG („Sl. list RCG“, br. 69/05, 80/08 i 32/11), Zakonom o računovodstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016), Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list RCG“, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13 i 055/16), Zakonom o osiguranju („Sl. list RCG“ br. 78/06 ,19/07, 53/09, 73/10, 40/11, 45/12 , 06/13 i 055/16), Pravilnikom o kontnom okviru društva za osiguranje („Sl. list RCG“ br. 63/10 i 78/15) i ostalim relevantnim podzakonskim aktima Agencije za nadzor osiguranja, kao i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Crnoj Gori.

Priloženi finansijski izvještaji su sastavljeni i propisanoj formi obrazaca finansijskih iskaza („Sl.list CG“, br.5/11).

Imajući u vidu razlike između navedenih regulativa koje regulišu izvještavanje Društava za osiguranje, ovi finansijski izvještaji odstupaju od MSFI u sljedećim ključnim aspektima:

1) Društvo obračunava iznos ispravki vrijednosti potraživanja u skladu sa Odlukom o načinu procjenjivanja aktive društva za osiguranje, donijetoj od strane Agencije za nadzor osiguranja. Navedena računovodstvena politika može usloviti značajne razlike u odnosu na vrednovanje ispravki vrijednosti (obezvrjeđenja) za procijenjenu nenaplativost finansijskih instrumenata na osnovu diskontovanja očekivanih budućih novčanih tokova primjenom originalne efektivne kamatne stope u trenutku odobravanja, u skladu sa zahtjevima MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje” .

2) Finansijski izvještaji su prikazani u formatu koji u pojedinim dijelovima odstupa od prezentacije u skladu sa zahtjevima sa MRS 1 „Prikazivanje finansijskih izvještaja“

3) Finansijski izvještaji ne uključuju sva objelodanjivanja u skladu sa zahtjevima MSFI-4 i MSFI-7.

Usvojene računovodstvene politike korišćene za pripremu finansijskih izvještaja za 31. decembar 2016. godine konzistentne su sa računovodstvenim politikama primjenjenim u prethodnoj finansijskoj godini.

2.2. Korišćenje procjenjivanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu procjenjivanja istorijske vrijednosti osim finansijskih instrumenata namijenjenih trgovanju koji se procjenjuju po fer vrednosti, osnovnih sredstava koja se procjenjuju po modelu revalorizovane vrijednosti i investicionih nekretnina koje se procjenjuju po fer vrijednosti. Ostala finansijska imovina i obaveze iskazani su po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za odgovarajuće ispravke vrijednosti.

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena, objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene korisnog vijeka upotrebe osnovnih sredstava, procjene obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, rezervisanja za prijavljene, a ne likvidirane štete, rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete i ostala rezervisanja.

2.3. Zvanična valuta izvještavanja

Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR). Osim ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi su navedeni u eurima.

2.4. Uporedni podaci

Društvo je prikazalo uporedne podatke za bilans uspjeha za 01. januar do decembra 2015. godine, bilans stanja, izvještaj o promjenama na kapitalu, i bilans novčanih tokova za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine.

2.5. Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Društvo nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja Društva, primjenjivane su računovodstvene politike koje su konzistentne sa računovodstvenim politikama primijenjenim u prethodnoj godini.

3.1. Konsolidacija

Ovi finansijski izvještaji predstavljaju pojedinačne finansijske izvještaje Društva. Društvo nema ulaganja u zavisna ili pridružena pravna lica.

3.2 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja

Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunavaju se u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz preračuna sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom poslovnih promjena u toku godine priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kome su nastale.

3.3. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od premije osiguranja i ostale prihode. Prihodi se priznaju po fer vrijednosti primljenih nadoknada ili potraživanja.

3.3.1 Prihodi od premije osiguranja

Prihodi od premije osiguranja predstavljaju iznos fakturisane premije, nakon umanjenja za porez, koju osiguranik plaća osiguravaču za snošenje rizika na osnovu ugovora o osiguranju, umanjene za iznos prenosne premije koji pripada narednom obračunskom periodu, a uvećan za prenosnu premiju iz prethodne godine. Visina bruto premije utvrđena je tarifom premije prema vrsti osiguranja. Tarifnu politiku usvojio je Odbor direktora Društva.

Bruto premija se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalnu premiju čine tehnička premija i doprinos za preventivu. Režijski dodatak koristi za pokriće troškova za sprovođenje osiguranja. Maksimalnu stopu režijskog dodatka utvrđuje organ određen statutom Društva.

Bonusi i popusti se odobravaju u skladu sa uslovima i u procentima propisanim internim aktima. Društvo odobrava popuste u skladu sa Tarifom a na osnovu procijenjenog rizika, dodatnog sistema zaštite, ugovorenog trajanja osiguranja, broja osiguranih rizika, u zavisnosti od načina i dinamike plaćanja premije i sl.

Neto prihodi od premije osiguranja obračunati su iz bruto premija osiguranja, koja je umanjena za udio reosiguranja i korigovana za promjenu bruto prenosne premije i promjenu učešća reosiguravača u prenosnoj premiji.

3.3.2 Neto prihodi od ostalih usluga

Ostali poslovni prihodi predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali i ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. U okviru neto prihoda od ostalih usluga iskazuju se prihodi od prodaje zelene karte.

3.4. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke. Poslovne rashode čine: rashodi naknada šteta, rashodi za promjene neto tehničkih rezervisanja, troškovi za preventivu, garantni fond, troškovi nadzornog organa, troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja i ostali troškovi osiguranja.

3.4.1. Rashodi naknada šteta

Rashodi naknada šteta predstavljaju rashode za isplatu šteta koji se utvrđuju na osnovu ugovora, akata poslovne politike, odnosno opštih akata Društva. Ovi rashodi uključuju i rashode procjene šteta i druge rashode definisane aktima Društva.

Neto rashodi naknade štete obračunati su iz bruto naknade šteta, koja je uvećana za troškove vezane za isplatu šteta, umanjena za regresna potraživanja i udio reosiguranja i saosiguranja i korigovana za promjenu bruto rezervisanja za štete i učešće reosiguranja i saosiguranja u tim rezervacijama. Troškovi vezani za isplatu šteta sadrže eksterne i interne troškove procjene opravdanosti iznosa odštetnih zahtjeva, kao i sudske troškove i troškove vještačenja.

3.4.2. Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja

Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja obuhvataju troškove doprinosa garantnom fondu, troškove nadzornog organa, troškove za preventivnu aktivnost, troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja i ostale troškove iz poslova osiguranja. Ostali troškovi se priznaju na obračunskoj osnovi.

3.5. Troškovi sprovođenja osiguranja

Troškovi sprovođenja osiguranja obuhvataju rashode koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva.

Troškovi sprovođenja osiguranja obuhvataju: troškove sticanja osiguranja i sve druge operativne troškove koji su neophodni za obavljanje djelatnosti osiguranja. Ove poslovne rashode čine rashodi za obavljanje djelatnosti osiguranja kao što su provizije zastupnicima/posrednicima za prodate premije osiguranja, amortizacije, zarada, naknada zarada i ostalih primanja zaposlenih, materijalni troškovi, ostali troškovi usluga i drugo.

Troškove pribave čine: troškovi koji se mogu direktno pripisati pribavi i troškovi koji se ne mogu direktno pripisati pribavi i koji se po ključu raspoređuju na troškove pribave.

U skladu sa članom 102 Zakona o osiguranju, troškovi sticanja (pribavljanja) osiguranja mogu se razgraničiti u srazmjeri prenosne premije i ukupne premije.

Ukupni troškovi sprovođenja osiguranja umanjuju se za prihode od provizija reosiguravača.

3.6. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijske prihode čine prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku, prihodi od kamata, dobiti od finansijskih sredstava i drugi prihodi.

Finansijski rashodi se sastoje od rashoda od kamata, gubitaka od finansijskih sredstava i drugih finansijskih rashoda.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.7. Nakanade za zaposlene

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenih iskazuju se kao rashod perioda na koji se odnose.

Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji su se penzionisali.

3.8. Porezi

Tekući porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. List CG" br. 80/2004, 40/2008, 86/2009 i 40/2011). Porez na dobit plaća se po proporcionalnoj stopi koja iznosi 9% od poreske osnovice (2015: 9%).

Opreziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (čl. 8 i 9 za usklađivanje prihoda i čl. 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode obaveza za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Odloženi porez na dobit se utvrđuje primjenom poreskih stopa koje su na snazi na dan bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. Po mišljenju rukovodstva Društva, efekti primjene MRS 12- "Porez na dobit" nijesu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

Porezi i doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima.

3.9. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja se odnose na softvere za vođenje poslovnih knjiga i obračun premije osiguranja.

Nematerijalna ulaganja se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini faktorna vrijednost sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i eventualne akumulirane gubitke zbog obezvrjeđenja.

3.10. Nekretnine i oprema

Nekretnine i oprema obuhvataju sredstva koja su potrebna za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja i čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nekretnine i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja, građevinski objekti se u bilansu stanja iskazuju po revalorizovanoj vrijednosti, koja predstavlja fer/poštenu vrijednost na dan procjene, umanjenoj za ispravku vrijednosti i gubitke zbog obezvrjeđenja. Učestalost revalorizacije zavisi od promjene vrijednosti nekretnina i opreme i vrši se u slučajevima kada neto sadašnja vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme materijalno značajno odstupa od fer vrijednosti sredstava na dan bilansa stanja.

Povećanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se na računu revalorizacionih rezervi. Smanjenja knjigovodstvene vrijednosti kojima se umanjuju prethodna povećanja vrijednosti istih sredstava terete direktno revalorizacione rezerve; sva ostala smanjenja terete bilans uspjeha.

Nezavisna procjena građevinskih objekata izvršena je od strane ovlašćenog procjenitelja na dan 29. decembra 2013. godine, metodom tržišne vrijednosti, dok je Mišljenje ovlašćenog procjenitelja dato o nepromijenjenim uslovima u odnosu na ranije sačinjenu procijenu dato 31. decembra 2014. godine.

Nakon početnog priznavanja oprema se iskazuje po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i eventualne akumulirane imparitetne gubitke.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, ukoliko je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano izmjeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kome su nastali.

Dobici ili gubici nastali pri otuđenju ili rashodovanju nekretnina i opreme utvrđuju se iz razlike između iznosa dobijenog prodajom i knjigovodstvene vrijednosti i priznaju se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.11. Amortizacija

Amortizacija nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja obračunava se na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost umanjenu za procijenjeni iznos rezidualne vrijednosti, proporcionalnim metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine, za ostale nekretnine i opremu.

Primijenjene stope u toku 2015. godine:

	Procijenjeni Korisni vijek (godina)	Stopa amortizacije (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Softveri i licence	5	20,00	30,00
Građevinski objekti	30-97	3,33-1,03	5,00
Računari i računarska oprema	3	33,33	30,00
Vozila	5	20,00	15,00
Rashladni uređaji, telefoni, telefaks	5	20,00	15,00
Kancelarijske mašine	5-6	16,50-20,00	20,00
Kancelarijski namještaj	3-6,5	15,00-33,33	20,00

Primijenjene stope su sledeće u toku 2016. godine:

	Procijenjeni Korisni vijek (godina)	Stopa amortizacije (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Softveri i licence	5	20	30
Građevinski objekti	97	1,03	5
Računari i računarska oprema	5	20	30
Vozila	6,5	15,5	15
Rashladni uređaji, telefoni, telefaks	6,6	16,5	15
Kancelarijski namještaj	8	12,5	20
Reklame	10	10	30
Inventar	6,5	15	20
Ostala oprema	7-6,6	14,3-16,6	30

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl.list RCG", br. 80/04, "Sl.list CG", br. 40/2008, br. 86/09, br. 73/10 i br. 40/11) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija licenci, ostalih nematerijalnih ulaganja i građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a opremu primjenom degresivnog metoda.

3.12. Obezvrjeđenje vrijednosti imovine

Društvo na dan bilansa stanja preispituje vrijednosti po kojima je iskazana materijalna imovina i procjenjuje da li postoje nagovještaji da je vrijednost nekog sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknativi iznos sredstava, kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti. Nadoknativa vrijednost je neto prodajna vrijednost umanjena za troškove prodaje ili upotrebna vrijednost, zavisno od toga koja je od te dvije vrijednosti veća.

Gubitak zbog obezvrjeđenjenja se priznaje kao rashod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

3.13. Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je ulaganje Društva u nekretninu koju Društvo ne koristi za neposredno obavljanje djelatnosti, nego radi sticanja prihoda od zakupa i/ili radi uvećanja vrijednosti kapitala.

Investiciona nekretnina se inicijalno priznaje po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrednost sadrži nabavnu cijenu i neposredno pripadajuće troškove. Nakon početnog priznavanja investiciona nekretnina se iskazuje po fer vrijednosti. Dobitak ili gubitak nastao po osnovu promjene fer vrijednosti priznaje se kao prihod ili rashod perioda u kojem je nastao. Nezavisna procjena građevinskih objekata izvršena je od strane ovlaštenog procjenitelja na dan 09. decembar 2013. godine, metodom tržišne vrijednosti, dok je Mišljenje ovlaštenog procjenitelja dato o nepromijenjenim uslovima u odnosu na ranije sačinjenu procijenu dato 31. decembra 2014. godine.

3.14. Finansijska sredstva i obaveze

Finansijska imovina razvrstana je u sljedeće kategorije: učešća u kapitalu pridruženih entiteta, hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju, hartije od vrijednosti do dospijeca, oročeni depoziti i potraživanja iz poslovnih odnosa. Klasifikacija finansijske imovine zavisi od prirode i namjene finansijskog sredstva i utvrđena je u vrijeme početnog priznavanja.

Učešća u kapitalu pridruženih entiteta

Učešća u kapitalu pridruženih entiteta predstavljaju ulaganja u osnivački kapital Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i prikazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

Ulaganja u hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju

Finansijski plasmani čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha su finansijska sredstva namijenjena trgovanju.

Ulaganja u hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju predstavljaju plasmane u akcije privrednih društava koja se kotiraju na tržištima hartija od vrijednosti u Crnoj Gori i Srbiji i prikazana su u okviru obrtne imovine.

Hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju se početno iskazuju po nabavnoj vrijednosti na dan trgovanja. U nabavnu vrijednost se ne uključuju transakcioni troškovi nabavke. Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se na dan bilansa stanja vrednuju po fer vrijednosti, bez odbitka za troškove transakcija koji mogu nastati prilikom prodaje ili drugog otuđenja. Razlika između fer vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti na datum bilansa stanja direktno se priznaje kao prihod ili rashod perioda u kojem je nastala.

Finansijska sredstva se isknjižavaju onda kada pravo na priliv po osnovu finansijskog ulaganja prestane, odnosno kada Društvo suštinski prenese sve rizike i koristi od vlasništva.

Iznos više ili manje ostvarene prodajne vrijednosti u odnosu na vrijednost koja je iskazana u poslovnim knjigama Društva, iskazuje se kao dobitak, odnosno gubitak u bilansu uspjeha i prikazuje kao dio ostalih poslovnih prihoda ili poslovnih rashoda.

Otpis ulaganja u hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju vrši se u cjelosti za akcije privrednih društava koja su trajno prestala sa poslovanjem ili za koja je završen postupak stečaja. Djelimičan otpis finansijskih plasmana vrši se za akcije privrednih društava kod kojih je došlo do smanjenja akcijskog kapitala po osnovu pokrića gubitka iz poslovanja, a na osnovu odluke Skupštine akcionara tih društava.

Finansijska sredstva koja se drže do dospijeca na naplatu

Finansijska sredstva koja se drže do dospijeca na naplatu predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim i odredivim isplatama i fiksnim dospijecem, i za koja rukovodstvo Društva ima pozitivnu namjeru i sposobnosti da ih drži do roka dospijeca. Ukoliko Društvo prodaje više od značajnog iznosa investicije koja se drži do dospijeca, čitava kategorija ulaganja se obilježava i reklasifikuje kao raspoloživa za prodaju.

Potraživanja iz poslovnih odnosa i oročeni depoziti

Potraživanja za premiju i druga potraživanja čine potraživanja za fakturisane iznose premija osiguranja koja nijesu naplaćena na dan bilansiranja, kao i druga kratkoročna potraživanja.

Potraživanja se inicijalno priznaju po nominalnoj vrijednosti, a na dan bilansa se iskazuju po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za procjenu rukovodstva o potencijalnoj nenaplativosti potraživanja.

Ispavka vrijednosti se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće moći da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske teškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju, propust ili kašnjenje u plaćanju duže od godinu dana od dana dospijeca, smatraju se indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja.

Rukovodstvo Društva utvrđuje ispravku vrijednosti plasmana imajući pri tome u vidu urednost u plaćanju, finansijsko stanje dužnika i slične faktore.

Depoziti kod banaka iskazuju se po nominalnoj vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti finansijske imovine

Društvo provjerava na datum sastavljanja finansijskih izvještaja da li postoje objektivni dokazi za obezvrjeđenje finansijske imovine. Finansijska imovina je pretrpjela umanjenje vrijednosti tamo gdje postoji objektivni dokaz da će procijenjeni budući novčani tokovi od imovine biti izmijenjeni kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijske imovine.

Objektivni dokaz umanjenja vrijednosti finansijske imovine može uključiti:

- značajnu finansijsku teškoću pravnog lica; ili
- kašnjenje ili propust u plaćanju; ili
- kada postane vjerovatno da će dužnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

Iznos troška po osnovu ispravke vrijednosti se priznaje u okviru bilansa uspjeha u okviru ostalih rashoda. Naknadna naplata potraživanja koje je ranije bilo ispravljeno ili otpisano priznaje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Društvo prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina u blagajni Društva i novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka (žiro i deviznim računima).

Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Prestanak priznavanja finansijske obaveze

Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada su obaveze Društva otpuštene, otkazane ili ističu.

Lizing

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing u svim slučajevima kada se lizingom, na Društvo, prenose u najvećoj mjeri svi rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga. Predmet lizinga se priznaje kao sredstvo u poslovnim knjigama zakupca i kao obaveza po fer vrednosti.

Amortizacija sredstva koje je predmet lizinga vrši se tokom vijeka upotrebe sredstva ili tokom trajanja zakupa, u zavisnosti od toga koji je od ova dva perioda kraći.

3.15. Kapital

Prema članu 92 Zakona o osiguranju, kapital društva za osiguranje čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala (član 92a i 92b), umanjen za odbitne stavke iz člana 92c ovog zakona.

Osnovni kapital čine:

- (a) akcijski kapital,
- (b) rezerve kapitala koje se ne odnose na obaveze iz osiguranja,
- (c) rezerve iz dobiti,
- (d) prenesena dobit iz prethodnih godina.

Obračunati osnovni kapital umanjuje se za:

- (a) otkupljene sopstvene akcije,
- (b) nematerijalnu imovinu,
- (c) preneseni gubitak i gubitak tekuće godine,
- (d) razliku nediskontovanih i diskontovanih tehničkih rezervi za rezervisane štete.

Dopunski kapital čine:

- (a) akcijski kapital uplaćen na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija,
- (b) podređeni dužnički instrumenti,
- (c) druge kategorije:
 - 1. vrijednost matematičke rezerve koja u obračunu ne uzima u obzir stvarni trošak pribavljanja osiguranja umanjena za vrijednost matematičke rezerve koja u obračunu uzima u obzir stvarni trošak pribavljanja, pri čemu stvarni troškovi pribavljanja u obračunu matematičke rezerve ne smiju prelaziti 3,5% osigurane sume;
 - 2. revalorizacija rezerve imovine koje ne ulaze u sastav imovine za pokriće tehničkih rezervi, pri čemu se navedene druge kategorije mogu uključiti u obračun dopunskog kapitala samo na osnovu saglasnosti regulatornog organa.

Iznos dopunskog kapitala ne može prelaziti 50% iznosa osnovnog kapitala utvrđenog članom 92a Zakona o osiguranju Crne Gore.

Prilikom obračuna kapitala društva za osiguranje, zbir osnovnog i dopunskog kapitala umanjuje se za:

- (a) udjele u drugim društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje, bankama, brokerskim i dilerskim društvima, društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama, ako ti udjeli prelaze iznos od 20% učešća u kapitalu i ulaze u obračun adekvatnosti kapitala tih društava,
- (b) ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u društva iz prethodne tačke, koja se uzimaju u obzir pri obračunu adekvatnosti kapitala tih društava,
- (c) akcije koje se ne kotiraju na organizovanom tržištu i druga sredstva koja nije moguće koristiti za izmirenje dospjelih novčanih obaveza.

3.16. Garantni kapital

Garantni kapital Društva čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala u skladu sa Zakonom o osiguranju.

Garantni kapital ne smije biti manji od 1/3 margine solventnosti.

Društvo je dužno da garantni kapital održava najmanje u visini akcijskog kapitala propisanog Zakonom o osiguranju. (U skladu sa odredbama člana 21 Zakona o osiguranju akcijski kapital Društva za sve vrste neživotnih osiguranja ne može biti manji od 3.000.000 Eur).

3.17. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata izvršene procjene vrijednosti nekretnina, koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni alternativni računovodstveni tretman po MRS 16-Nekretnine postrojenja i oprema.

Efekat revalorizacije pojedinog osnovnog sredstva koji je iskazan u revalorizacionim rezervama realizuje se u slučaju prodaje, odnosno rashodovanja osnovnog sredstva i iskazuje direktno kao povećanje neraspoređene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka.

Gubitak zbog umanjenja vrednosti revalorizovanog sredstva tretira se kao smanjenje revalorizacione rezerve koja je prethodno formirana za to sredstvo. Ukoliko je gubitak zbog umanjenja vrijednosti veći od revalorizacione rezerve, razlika se priznaje kao rashod perioda.

3.18. Bruto tehničke rezerve

Formiranje tehničkih rezervi je propisano zakonom o osiguranju, podzakonskim aktima i internim pravilnicima.

Osiguravajuće društvo mora za sve poslove osiguranja, koje obavlja, formirati odgovarajuće tehničke rezerve, koje su namijenjene pokriću budućih obaveza iz osiguranja i eventualnih gubitaka zbog rizika, koji proizilaze iz poslova osiguranja koje obavlja.

Osiguravajuće društvo koje se bavi poslovima neživotnih osiguranja mora formirati sledeće vrste tehničkih rezervi:

- rezerve za prenosne premije,
- rezervisanja za štete,

Prenosne premije

Prenosne premije predstavljaju nedospjeli dio obračunatih premija po osnovu ugovora o osiguranju na dan bilansa i koriste se za pokriće obaveza iz osiguranja koje nastaju u narednom obračunskom periodu. Prenosne premije se obrazuju izdvajanjem iz ukupne premije osiguranja na kraju tekućeg obračunskog perioda, odvojeno za svaku vrstu osiguranja, srazmjerno vremenu trajanja osiguranja.

Obračun prenosnih premija vrši se prema vremenu trajanja osiguranja, odnosno metodom pro-rata-temporis. Osnovicu za obračun prenosne premije predstavlja iznos bruto premije u godini za koju se vrši obračun.

Prenosne premije utvrđuje ovlašćeni aktuar.

Rezervisane štete

Rezervisanja za štete predstavljaju iznose za prijavljene nelikvidirane štete, štete u sporu i nastale i neprijavljene štete. Iznos rezervacije se utvrđuje prema aktima poslovne politike društva za prijavljene nelikvidirane štete prema procijenjenim iznosima nelikvidiranih šteta nastalih do 31. decembra tekuće godine.

Rezerve za nastale, prijavljene a neriješene štete se obračunavaju za sve štete koje su prijavljene Društvu, a koje nijesu riješene do kraja obračunskog perioda, i to pojedinačnom procjenom za svku štetu. Za nastale neprijavljene štete u redovnom postupku za koje je utvrđen pravni osnov, ali nijesu pribavljeni potrebni dokumenti na osnovu kojih bi se mogao pouzdano obračunati iznos rezervacije, visina rezervacije se utvrđuje, za svaku štetu posebno, najmanje u visini prosječnog iznosa šteta riješenih u tekućoj godini za vrstu osiguranja kojoj ta šteta pripada.

Rezervisane nastale, a neprijavljene štete se sastoje od očekivanih isplata za štete i troškove po osnovu šteta u vezi sa osiguranim slučajem, koji se desio, ali još nije prijavljen Društvu na dan procjene.

Za nastale štete koje do kraja obračunskog perioda nijesu prijavljene, Društvo vrši obračun rezervacije koristeći Chain ladder metod, kod onih vrsta osiguranja kod kojih postoje dovoljni podaci o štetama u prethodnim godinama.

4. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je u svom poslovanju izloženo sledećim osnovnim vrstama rizika:

- riziku osiguranja,
- tržišnim rizicima,
- riziku likvidnosti,
- kreditnom riziku,

kao i drugim rizicima koji zavise od prirode, obima i složenosti poslovanja društva.

Rizik osiguranja

Rizik osiguranja se odnosi na neizvjesnost poslova osiguranja. Rizike koji svaki od ugovora o osiguranju nosi čine mogućnost da se osigurani događaj desi, kao i neodređenost iznosa odštete koji se po tom osnovu traži. Po samoj prirodi ugovora o osiguranju, ovaj rizik zavisi od slučajnosti i zbog toga je nepredvidiv. Najznačajnije komponente rizika osiguranja su premijski rizik i rizik neadekvatnih rezervisanja osiguranja. Oni se odnose na adekvatnost premijskih tarifa i adekvatnost rezervisanja u odnosu na obaveze iz osiguranja.

Premijski rizik je prisutan u trenutku izdavanja polise, prije nego se dogodi osigurani slučaj. Postoji rizik da će troškovi koji će nastati biti veći od primljenih premija. Društvo upravlja ovim rizicima strategijom osiguranja, odgovarajućim ugovorima o reosiguranju i proaktivnim odnosom prema štetama.

U vezi sa ugovorima o osiguranju imovine Društvo je izloženo rizicima od teže prirodne nepogode (poplave, olujne vjetrove itd.), i rizicima od šteta za požare i kvarove opreme sigurnika. Za određene vrste ugovora Društvo ima ograničen broj šteta koje po polisi isplaćuje ili ograničenu ukupnu sumu koju isplaćuje po polisi u toku godine.

Tržišni rizik

Tržišni rizik uključuje valutni rizik, rizik promjene kamatnih stopa i rizik cijena. Celokupan program upravljanja rizikom usmeren je na nepredvidivost finansijskih tržišta i nastoji da svede na minimum potencijalne negativne uticaje na finansijsko poslovanje Društva. Upravljanje rizikom obavlja Rukovodstvo na osnovu politika koje odobri Odbor direktora.

Devizni rizik

Društvo je izloženo deviznom riziku koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama. To je rizik da će se vrijednost finansijskog instrumenta mijenjati zbog promjene u kursu stranih valuta.

Zvanična valuta u Crnoj Gori je EUR. Obzirom da Društvo većinu transakcija obavlja u EUR, valutni rizik je značajno umanjen.

Kamatni rizik

Rizik kamatnih stopa je rizik promjena u vrijednosti finansijskih instrumenata, a koje nastaju kao rezultat promjena kamatnih stopa na tržištu.

Aktivnosti Društva izložene su riziku od promjene u nivou kamatnih stopa u dijelu kamatonosnih sredstava i obaveza. Ovaj rizik je ograničen budući da sva kamatonosna ulaganja Društva na dan izvještavanja imaju fiksne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik se definiše kao nesposobnost dužnika u podmirenju dospjelog potraživanja. Društvo upravlja ovim rizikom analizom naplativosti potraživanja. Za potraživanja za koja se procijeni da su nenaplativa ili nijesu naplaćena u razumnom roku, vrši se ispravka vrijednosti.

Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa novčanih sredstava i hartija od vrijednosti namenjenih prodaji, raspoloživost finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnosti da se izravna pozicija na tržištu.

Upravljanje kapitalom

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbijedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Društvo je dužno da izračunava marginu solventnosti u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti (Službeni list Crne Gore 14/13) i da u svom poslovanju obezbijedi da margina solventnosti uvijek bude u visini koju je utvrdio regulatorni organ. Cjelokupni obračun margine solventnosti sastoji se iz obračuna metodom premijske osnove i metode osnove šteta.

Društvo za osiguranje dužno je da kapital održava najmanje u visini margine solventnosti.

Garantni kapital ne smije biti manji od 1/3 margine solventnosti.

Društvo za osiguranje dužno je da garantni kapital održava najmanje u visini akcijskog kapitala propisanog Zakonom o osiguranju.

Obračun garantnog kapitala prikazan je u napomeni 21.

5. PRAVIČNA (FER) VRIJEDNOST

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nijesu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti.

Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

6. PRIHODI OD PREMIJE OSIGURANJA I SAOSIGURANJA

	(u EUR)	
	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Obračunate bruto premije osiguranja	3.466.189	2.852.822
Smanjenje za udio reosiguranja u premijama osiguranja	(326.155)	(256.640)
Promjene bruto prenosnih premija	(453.801)	(315.608)
Promjene prenosnih premija za reosiguravajući dio	22.467	8.331
	<u>2.708.700</u>	<u>2.288.905</u>

Neto prihodi premije osiguranja po vrstama osiguranja za 2016.godinu su prikazani u sledećem pregledu:

(u EUR)	Bruto premija	Bruto premija iz saosiguranja	Samnjenje za udjele saosiguravaca u premijama osiguranja	Udio iz reosiguranja	Promjena bruto prenosnih premija	Promjena prenosnih premija za reosiguravaci ju i dio	Neto premija
Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja	669.185	-	-	-	(86.161)	-	583.024
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	133.279	-	-	-	(55.217)	-	78.062
Osiguranje motornih vozila	203.539	-	-	(6.950)	(27.731)	(265)	168.593
Osiguranje robe u prevozu	6.930	-	-	(5.940)	(1.139)	976	827
Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti	184.838	-	-	(129.106)	(40.395)	12.248	27.585
Ostala osiguranje imovine	112.942	-	-	(40.302)	(7.530)	4.566	69.676
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila	2.130.805	-	-	(143.857)	(231.564)	4.942	1.760.326
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata	8.521	-	-	-	(3.276)	-	5.245
Ostala osiguranja od odgovornosti	5.518	-	-	-	(344)	-	5.174
Osiguranje pomoci na putu	10.632	-	-	-	(444)	-	10.188
Ukupno	3.466.189	-	-	(326.155)	(453.801)	22.467	2.708.700

Neto prihodi premije osiguranja po vrstama osiguranja za 2015.godinu su prikazani u sledećem pregledu:

(u EUR)	Bruto premija	Bruto premija iz saosiguranja	Samnjenje za udjele saosiguravaca u premijama osiguranja	Udio iz reosiguranja	Promjena bruto prenosnih premija	Promjena prenosnih premija za reosiguravaci ju i dio	Neto premija
Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja	604.143	-	-	-	(16.235)	-	587.908
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	67.665	-	-	-	9.275	-	76.939
Osiguranje motornih vozila	164.738	-	-	(7.655)	(19.113)	2.747	140.717
Osiguranje šinskih vozila	-	-	-	-	-	-	-
Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti	186.423	-	-	(152.144)	(25.639)	6.831	15.471
Ostala osiguranje imovine	111.081	-	-	(30.305)	(1.735)	(1.545)	77.494
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila	1.700.481	-	-	(66.536)	(260.421)	299	1.373.823
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata	3.191	-	-	-	(1.294)	-	1.897
Ostala osiguranja od odgovornosti	8.066	-	-	-	43	-	8.109
Osiguranje pomoci na putu	7.036	-	-	-	(489)	-	6.547
Ukupno	2.852.822	-	-	(256.640)	(315.608)	8.331	2.288.905

7. NETO PRIHODI OD OSTALIH USLUGA

Prihodi od ostalih usluga za 2016. godinu iskazani su u iznosu od 95.660 Eur (2015. godine 73.360 Eur) i odnose se na prihode od zelene karte.

8. RASHODI NAKNADA ŠTETA

Rashodi naknada šteta imaju sledeću strukturu:

	(u EUR)	
	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Obračunate bruto naknade šteta	1.306.516	1.152.228
Troškovi vezani za isplatu šteta	115.357	70.156
Umanjenje za prihode iz bruto regresnih potraživanja	(253.339)	(158.622)
Udio u naknadama šteta iz prihvaćenih saosiguranja	131	3.775
Umanjenje za udio reosiguravača u naknadama šteta	(50.173)	(121.954)
Promjene bruto rezerisanja za nastale prijavljene štete	16.203	(109.688)
Promjene rezervisanja za nastale prijavljene štete za saosiguravajući i reosiguravajući dio	(4.701)	10.777
Promjene bruto rezerisanja za nastale neprijavljene štete	175.488	229.175
Promjene rezervisanja za troškove likvidacije šteta	35.623	(2.688)
	<u>1.341.104</u>	<u>1.073.159</u>

Rashodi naknada šteta po vrstama osiguranja za 2016.godinu su prikazani u sledećoj tabeli:

(u EUR)	Bruto štete	Troškovi likvidacije šteta	Udio u naknadama šteta iz prihvaćenog saosiguranja	Prihodi od regresnih potraživanja	Udio reosiguranja	Promjene za rezervisanja za nastale prijavljene štete	Promjene za rezervisanja za saosiguravajući i reosig.dio	Promjene rezervisanja za nastale neprijavljene štete (IBNR)	Preomjene za troškove likvidacije šteta	Neto štete
Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja	309.883	27.361	131	-	-	(2.879)	(139)	(69.928)	1.263	265.692
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	70.730	6.245	-	-	-	(300)	-	(6.725)	304	70.254
Osiguranje motornih vozila	159.855	14.114	-	(21.247)	-	13.260	-	11.001	2.506	179.489
Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti	20.686	1.826	-	-	(15.703)	-	-	(742)	(30)	6.037
Ostala osiguranje imovine	58.699	5.183	-	-	(34.470)	(750)	(3.061)	(3.864)	(218)	21.519
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila	685.790	60.551	-	(232.092)	-	6.872	-	245.651	31.773	798.545
Ostala osiguranja od odgovornosti	161	14	-	-	-	-	(1.501)	69	21	1.236
Osiguranje pomoci na putu	712	63	-	-	-	-	-	26	4	805
Ukupno	1.306.516	115.357	131	(253.339)	(50.173)	16.203	(4.701)	175.488	35.623	1.341.104

Rashodi naknada šteta po vrstama osiguranja za 2015.godinu su prikazani u sledećoj tabeli:

(u EUR)	Bruto štete	Troškovi likvidacije šteta	Udio u naknadama šteta iz prihvaćenog saosiguranja	Prihodi od regresnih potraživanja	Udio saosiguranja i reosiguranja	Promjene za rezervisanja za nastale prijavljene štete	Promjene za rezervisanja za saosiguravajući i reosig.dio	Promjene rezervisanja za nastale neprijavljene štete (IBNR)	Preomjene za troškove likvidacije šteta	Neto štete
Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja	376.298	22.912	580	-	-	13.685	(125)	156.128	8.375	577.853
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	55.735	3.393	-	-	-	(1.030)	-	12.403	286	70.787
Osiguranje motornih vozila	71.816	4.373	-	(4.552)	-	900	-	825	(77)	73.285
Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti	55.389	3.373	-	-	(42.987)	(17.419)	14.860	(524)	(1.460)	11.232
Ostala osiguranje imovine	94.612	5.761	-	-	(35.551)	(23.804)	(881)	(894)	(2.107)	37.136
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila	496.085	30.205	3.195	(154.070)	(43.416)	(82.020)	(3.000)	62.157	(7.620)	301.516
Ostala osiguranja od odgovornosti	1.846	112	-	-	-	-	(77)	177	4	2.062
Osiguranje pomoci na putu	447	27	-	-	-	-	-	(1.097)	(89)	(712)
Ukupno	1.152.228	70.156	3.775	(158.622)	(121.954)	(109.688)	10.777	229.175	(2.688)	1.073.159

9. OSTALI TROŠKOVI, DOPRINOSI I REZERVISANJA

Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja se odnose na:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Troškovi za preventivu	59.864	49.126
Troškovi doprinosa garantnom fondu	69.898	35.576
Troškovi nadzornog organa	28.243	20.198
Troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja	4.780	-
Troškovi saosiguranja	-	666
Troškovi ispravke vrijednosti ostalih krat.potraživanja	11.497	-
Troškovi ispravke vrijednosti regresnih potraživanja	-	33.893
	174.282	139.460

Doprinos za preventivu se izdvaja u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka Društva.

Doprinosi Garantnom fondu za 2016.obračunati su i evidentirani u skladu sa Odlukom o visini doprinosa Garantnom fondu za 2016. godinu („Sl list CG“ br. 14/13, 54/13, 1/15 i 78/15) donijete od strane Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, a utvrđen je po stopi od:

- 4,1% bruto fakturisane premije za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja, osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
- 0,41% bruto fakturisane premije za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

U skladu sa članom 175 Zakona o osiguranju i člana 6 Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja („Sl list CG“ br. 04/08, 42/12, 17/13 do 49/13) godišnja naknada za vršenje nadzora nad poslovanjem koju plaća Društvo iznosi 0,99% godišnje bruto premije. Kao osnovica za utvrđivanja naknade za vršenje nadzora u tekućoj godini uzima se bruto premija ostvarena u prethodnoj godini.

10. TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA

Troškovi sprovođenja osiguranja za period 01.01. – 31.12.2016. iznose EUR 1.292.245 (2015: 1.227.830)

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Troškovi sticanja osiguranja	940.336	700.238
Promjene u razgraničenim troškovima sticanja osiguranja	(151.173)	(61.082)
Amortizacija	31.358	45.675
Troškovi rada	275.957	364.843
Materijalni troškovi	9.868	20.076
Ostali troškovi usluga	126.350	130.239
Drugi troškovi	94.743	74.727
Umanjenje za prihode od provizije reosiguranja	(35.194)	(46.886)
	1.292.245	1.227.830

10.1. Troškovi sticanja osiguranja

Troškovi sticanja osiguranja za 2016. godinu u iznosu 940.336 Eur (2015. godine 700.238 Eur) odnose se na troškove zastupanja i posredovanja u osiguranju, troškove zaposlenih koji rade na pribavi osiguranja, kao i reklamu i druge troškove koji su direktno vezani za pribavu osiguranja.

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Troškovi pravnih lica - zastupanje	117.863	33.240
Troškovi pravnih lica - provizija na premije	24.425	14.295
Troškovi reklame	312.286	304.143
Troškovi reklame, sponzorstvo	75.000	75.000
Troškovi reprezentacije putem konzumacija	883	221
Troškovi reprezentacije putem poklona (gratis p.)	17.534	9.012
Troškovi goriva i maziva	11.334	3.481
Troškovi kancelarijskog materijala	19.615	-
Troškovi elektricne energije	1.855	883
Troškovi ostalog materijala	635	95
Troškovi mobilne telefonije	1.739	1.186
Troškovi PTT i fiksne telefonije	1.409	-
Troškovi održavanja OS	6.376	-
Troškovi komunalnih usluga	296	-
Troškovi usluga zaštite na radu	234	-
Premija osiguranja	1.153	-
Troškovi obrazaca u osiguranju	-	6.176
Troškovi zakupa pribava	42.157	9.070
Troškovi neto zarada	104.517	99.214
Troškovi poreza na zarade	14.896	15.316
Troškovi prireza na zarade	2.241	2.295
Doprinosi na plate	52.087	51.131
Tr.primanja po osn.ug. o djelu, članstva i prihoda od imovine	131.571	75.471
Tr.primanja po osnovu službenog putovanja	230	9
	940.336	700.238

10.2. Troškovi rada

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Troškovi neto zarada	148.732	177.186
Troškovi primanja po osnovu sl.putovanja	7.925	-
Porezi na zarade i naknade zarada	21.902	29.431
Doprinosi na zarade i naknade zarada	81.074	93.364
Naknade odboru direktora	14.095	-
Drugi troškovi rada	236	15.056
Troškovi po osn.ugov.o djelu, članstva i prihoda od imovine	1.993	49.806
	275.957	364.843

10.3. Materijalni troškovi

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Troškovi materijala	4.181	8.096
Troškovi goriva i energije	5.687	11.980
	9.868	20.076

10.4. Ostali troškovi usluga

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Dnevnice i putni troškovi	5.309	1.752
Troškovi intelektualnih i konsultantskih usluga usluga	49.305	26.717
Troškovi reprezentacije	7.047	8.237
Troškovi reklame i propagande	48	1.806
Troškovi održavanja osnovnih sredstava	25.727	33.025
Troškovi PTT usluga	11.338	15.020
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	13.080	9.606
Provizije (KHOV, CDA, Montenegroberza)	3.700	3.473
Ostali troškovi usluga	10.796	30.603
	126.350	130.239

10.5. Drugi troškovi

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Troškovi članarina	24.420	24.395
Donacije	15.350	8.356
Troškovi poreza koji ne zavise od rezultata	2.846	4.019
Troškovi poreza na premiju osiguranja	25.744	20.762
Troškovi administrativnih taksi	7.513	4.924
Drugi troškovi	18.870	12.271
	94.743	74.727

11. FINANSIJSKI REZULTAT OD ULAGANJA

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Prihodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi		
- Prihodi od kamata	36.531	50.365
- Dobici od finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	9.636	10.904
- Prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku	4.070	1.994
- Prihodi od zakupa poslovnog prostora	5.400	-
	55.637	63.263
Rashodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve		
- Gubici kod finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	(9.184)	(18.257)
	(9.184)	(18.257)
Neto finansijski rezultat od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve	46.453	45.006
Prihodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi		
- Prihodi od prodaje imovine	-	2.000
- Prihodi po osnovu refundacija	3.097	864
- Naplaćena otpisana potraživanja	20.095	60.558
- Prihodi po osnovu viškova utvrđenih popisom*	6.870	-
- Drugi prihodi**	19.134	19.669
	49.195	83.091
Rashodi od ulaganja koji se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi		
- Rashodi kamata	(19.318)	(29.277)
- Gubici kod finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	(2.583)	(1.864)
- Novčane kazne i odštete	(4.328)	(1.691)
- Drugi finansijski rashodi	(12.040)	-
	(38.269)	(32.832)
Neto finansijski rezultat od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi	10.926	50.258
Ukupno	57.379	95.264

*Prihodi po osnovu viškova utvrđenih popisom u iznosu 6.870 Eur se odnose na:

- Reklama	20
- Kancelarijski namjestaj	545
- Kompjuterska i ostala oprema	720
- Klima uređaji	4.400
- Inventar	1.185

****Drugi prihodi** nastali u 2016. godini u iznosu od 19.134 Eur odnose se na: Ukidanje obezvređenja po regresnim potraživanjima u iznosu od 900 Eur; Prihodi iz ranijih godina u iznosu od 3,91 Eur; Ostali vanredni prihodi u iznosu od 18.230 Eur, koji se pre svega odnose na vanredni prihod po osnovu Odluke o isknjižavanju neraspoređene premije i obaveza u korist prihoda.

12. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	(u EUR)		
	Softveri, licence i slična prava	Ostala nematerijalna imovina	Ukupno
Nabavna vrijednost			
Stanje 1. januara 2015. godine	157.400	2.680	160.080
Povećanje	-	-	-
Stanje 31. decembra 2015. godine	157.400	2.680	160.080
Stanje 1. januara 2016. godine	157.400	2.680	160.080
Smanjenje uslijed otpisa/isknjižavanja	(88.621)	-	(88.621)
Povećanje	357	-	357
Investicije u toku	15.677	-	15.677
Stanje 31. decembar 2016. godine	84.813	2.680	87.493
Ispravka vrijednosti			
Stanje 1. januara 2015. godine	137.911	2.680	140.591
Amortizacija	7.267	-	7.267
Stanje 31. decembra 2015. godine	145.178	2.680	147.858
Stanje 1. januara 2016. godine	145.178	2.680	147.858
Amortizacija	7.262	-	7.262
Smanjenje uslijed otpisa / isknjižavanja	(88.621)	-	(88.621)
Stanje 31. decembar 2016. godine	63.819	2.680	66.499
Sadašnja vrijednost			
31. decembra 2016. Godine	20.994	-	20.994
Sadašnja vrijednost			
31. decembra 2015. godine	12.222	-	12.222

13. NEKRETNINE I OPREMA

Nekretnine i oprema obuhvataju:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Građevinski objekat*	702.041	709.807
Reklama	1.369	1.349
Automobili	57.099	20.325
Kancelarijski namještaj	7.099	6.174
Kompjuterska i ostala oprema	15.609	12.619
Klima uređaji	1.811	2.581
Ostala oprema	19.610	804
Inventar	4.314	-
Oprema za PTT, radio i TV	-	146
Oprema stečena finansijskim lizingom	17.826	20.089
	826.778	773.895

* Revalorizacione rezerve u iznosu od 139.612 Eur (napomena 21) se odnose na:

- Poslovni prostor u Ul. Josipa Broza Tita 23A u iznosu 34.912 Eur
- Poslovni prostor u Ul. Novaka Miloševa 6/II u iznosu 104.700 Eur

Promjene na nekretninama i opremi su kao što slijedi:

	(u EUR)			
	Građevinski objekti	Oprema	Objekti i oprema u izgradnji	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje 1. januara 2015. godine	1.005.318	223.350	62.763	1.291.431
Povećanje - nabavka	-	37.348	-	37.348
Prenos na investicione nekretnine	(251.330)	-	(39.583)	(290.913)
Rashod	-	(8.281)	-	(8.281)
Stanje 31. decembra 2015. godine	753.988	252.417	23.180	1.029.585
Stanje 1. januara 2016. godine	753.988	252.417	23.180	1.029.585
Nabavka u toku godine	-	56.603	-	56.603
Ispravke zbog grešaka u sistemu*	-	12.303	-	12.303
Reklasifikacija**	-	53.605	-	53.605
Utvrđeni viškovi***	-	18.220	-	18.220
Isknjižavanje zbog rastura loma	-	(31.683)	-	(31.683)
Stanje 31. decembra 2016. godine	753.988	361.464	23.180	1.138.633
Ispravka vrijednosti				
Stanje 1. januara 2015. godine	45.673	191.308	-	236.981
Amortizacija	9.927	25.391	3.091	38.409
Prenos na investicione nekretnine	(11.419)	-	-	(11.419)
Rashod	-	(8.281)	-	(8.281)
Stanje 31. decembra 2015. godine	44.181	208.418	3.091	255.690
Stanje 1. januara 2016. godine	44.181	208.418	3.091	255.690
Amortizacija	7.766	14.066	2.264	48.490
Isknjižavanje zbog rastura loma	-	(31.683)	-	(31.683)
Reklasifikacija**	-	40.097	-	40.097
Utvrđeni viškovi***	-	11.350	-	11.350
Ispravke zbog grešaka u sistemu*	-	12.303	-	12.303
Stanje 31. decembra 2016.	51.947	254.552	5.355	311.854
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2016. godine	702.041	106.912	17.825	826.779
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2015. godine	709.807	43.999	20.089	773.895

*U toku 2015 godine računarska oprema u iznosu od 7.772 Eur i inventar za neposredno obavljanje djelatnosti 4.531 Eur je rashodovan i na 31.12.2015. godine je isti iznos greškom dva puta isknjižen. Nakon utvrđene greške ista je ispravljena na datum 01.01.2016. godine, uslijed čega je i nabavna vrijednost računarske opreme i inventara kao i njena ispravka vrijednosti su uvećane za navedene iznose.

**U toku drugog kvartala 2016. godine internom kontrolom je naloženo da se stavke koje se u bilansu vode pod pozicijom Investicione nekretnine i druge nekretnine, postrojenja i oprema, koji nisu namijenjeni za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja reklasifikuju na poziciju Oprema i sitan inventar za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja.

***Redovnim godišnjim popisom za 2016. godinu utvrđeni su viškovi opreme u bruto nabavnoj vrijednosti od 18.220 Eur i akumuliranoj ispravci vrijednosti u iznosu od 11.350 Eur, odnosno neto knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu 6.870 Eur, čiji efekti su priznati u Bilansu uspjeha kao u okviru pozicije Drugi prihod.

14. DUGOROČNA FINANSIJSKA ULAGANJA

	(u EUR)	
	2016.	2015.
<u>Ulaganje u obveznice</u>	498.274	-
<u>Dugoročno oročeni depoziti</u>		
- Hipotekarna banka AD, Podgorica	200.000	100.000
- Komercijalna banka AD Budva	445.000	-
- Atlas banka AD, Podgorica	-	230.000
	645.000	330.000
<u>Stalna imovina u posjedu koja se drži za prodaju (napomena 15)</u>	493.104	536.972
<u>Učešća u kapitalu-Nacionalni biro osiguravača Crne Gore</u>	50.000	50.000
<u>Dugoročna poslovna potraživanja</u>		
- HTP Fjord AD, Kotor	200.000	300.000
- Iurisprudens doo, Podgorica	37.792	150.637
	237.792	450.637
	1.924.170	1.367.609

Hartije od vrijednosti – obveznice, se odnose na obveznice izdate od strane Ministarstva finansija Vlade Crne Gore u iznosu od 498.274 Eur sa rokom dospjeća 10.03.2021.godine i 18.03.2020.godine. i fiksnim kamatnim stopama.

Nenamjenski oročeni depozit kod Komercijalne banke AD Budva iznosi 445.000 Eur. Sredstva su oročena do 31. januara 2019. godine uz kamatnu stopu od 1,50%.

Sredstva u iznosu od 200.000 Eur (dvije partije u iznosu od po100.000 Eur) oročena su kod Hipotekarne banke AD, Podgorica sa dospjećem 2.07.2018. godine uz kamatne stope 1% i 1,25 % na godišnjem nivou.

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu 50.000 Eur predstavljaju ulaganje u osnivački kapital Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore.

Dugoročna potraživanja od H.P. Fjord AD Kotor koja su na dan 31.12.2016. godine iskazana u iznosu 200.000 Eur, odnose se na prenjeta sredstva u iznosu od 500.000 Eur po Ugovoru o zajmu od 12.12.2013. godine. Aneksom ugovora broj 4 od 25.12.2015. godine zajmoprimac se obavezuje da isplati navedeni iznos u pet jednakih godišnjih rata, od kojih je prva rata u iznosu od 100.000 Eur dospjela za plaćanje (i naplaćena) 28.12.2015. godine. Druga rata dopijeva (i naplaćena) 28.12.2016. godine a posljednja (peta) rata dopijeva za plaćanje 31.10.2019. godine. Tekuće dospjeće u 2017. godini iskazano je u okviru kratkoročnih potraživanja (Napomena 18), tako da dugoročni dio na dan 31.12.2016. godine iznosi 200.000 Eur. Radi obezbjeđenja potraživanja po zajmu zaključen je ugovor o zalozi 11.700 akcija Swiss osiguranja (SWIO) nominalne vrijednosti 42,6806 (broj OVP 1814/2013 od 12.12.2013. godine). Aneksom broj 4 Ugovora o zalozi zaključenog 25.12.2015. godine konstatovano je da zbog umanjenja nominalne vrijednosti akcija, ukupan broj založenih akcija odgovara sadašnjoj vrijednosti 93.600 akcija nominalne vrijednosti 5,3351 Eur. Ugovorom je predviđeno da ukoliko se zajam ne bude vratio u ugovorenom roku ugovor se raskida i zajam se naplaćuje iz zaloge.

Potraživanja od zastupnika u osiguranju "Iurisprudens" doo, Podgorica iznosi 128.116 Eur (dugoročna: 37.793 Eur dok iznos od 90.323 Eur čini potraživanje iskazano u okviru kratkoročnih potraživanja). Društvo je zastupniku odobrilo plaćanje duga u ratama i iz tog razloga je dio potraživanja iskazano kao dugoročno.

15. INVESTICIONE NEKRETNINE I OPREMA KOJI NIJESU NAMIJENJENI ZA NEPOSREDNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Objekti namijenjeni za izdavanje (PS)	493.104	526.222
Oprema data u zakup	-	10.750
	493.104	536.972

Investicione nekretnine-objekti, odnose se na poslovne prostore u ulici Novaka Miloševa 6/II i dio poslovnog prostora u ulici Josipa broza Tita 23A, namijenjeni za izdavanje.

Promjene na investicionim nekretninama u toku godine bile su sljedeće:

	(u EUR)	
	Objekti	Oprema
Početno stanje	526.222	10.750
Povećanje (ulaganje)	6.465	-
Prodaja	(39.583)	-
Isknjizavanje u korist opreme za obavljanje djelat.	-	(10.750)
	493.104	-

16. KRATKOROČNA FINANSIJSKA ULAGANJA

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju	136.296	158.045
Ostala kratkoročna finansijska ulaganja	1.415.000	1.570.000
	1.551.296	1.728.045

16.1. Hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju

	Učešće	(u EUR)	
	%	2016.	2015.
Hartije od vrijednosti namijenjene trgovanju- u zemlji:			
Prva banka Crne Gore AD, Podgorica	0,070	14.221	14.397
HTP "Mimoza" AD, Tivat		-	6.416
Crnogorski Telekom AD, Podgorica	0,010	13.506	18.775
Institut „Simo Milošević“ AD, Igalo	0,027	1.976	2.496
AD Kombinat aluminijuma Podgorica	0,034	36	1.962
HTP „Ulcinjaska rivijera“ AD, Ulcinj	0,024	3.321	3.690
Fond zajedničkog ulaganja „Eurofond“ AD, Podg.	0,026	910	1.323
Montenegroberza AD, Podgorica		-	6.457
Fond zajedničkog ulaganja „Mig“ AD, Podgorica	0,076	608	586
OIF Eurofond AD Podgorica		-	398
Željeznička infrastruktura CG AD, Podgorica	0,001	33	58
Podgorički broker	19,643	92.367	92.367
		126.979	148.924
HOV namijenjene trgovanju- u inostranstvu:			
Dunav Re AD, Beograd, Srbija	0,240	9.317	9.120
		136.296	158.045

16.2. Kratkočni depoziti kod banaka

Ostala kratkoročna finansijska ulaganja se odnose na depozite kod banaka u zemlji oročene na period do godinu dana.

	Dospjeće	Kamatna stopa	(u EUR)	
		%	2016.	2015.
Addiko Bank, Podgorica	29.03.2017. i 2.11.2017	0,55 i 1,55	250.000	285.000
Komercijalna banka, AD, Budva	30.06.2017.i 09.12.2017.	1,60 i 1,50	115.000	250.000
Hipotekarna banka AD, Podgorica	30.03.2017.do 29.09.2017	0,10 do 2,75	250.000	250.000
NLB Montenegrobanka AD Podgorica	29.03.2017.	0,01	300.000	350.000
Prva banka Crne Gore AD	01.06.2017.	2,60	100.000	160.000
Unuverzal capital Bank	29.03.2017. i 29.06.2017	0,50 i 1,50	400.000	-
Atlas banka AD			-	100.000
Crnogorska komercijalna banka			-	175.000
Stanje na dan 31. decembra			1.415.000	1.570.000

17. GOTOVINSKA SREDSTVA

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Žiro račun	58.136	60.647
Devizni račun	1.232	2
Blagajna	303	429
Ostala novčana sredstva	352	233
Stanje na dan 31. decembra	60.023	61.311

18. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja	310.420	747.666
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu premija	(23.924)	(450.691)
Plus: nefakturisana potraživanja	345.648	182.222
Potraživanja za dupli zeleni karton	80	60
	<u>632.224</u>	<u>479.257</u>
Potraživanja za premiju saosiguranja	-	9.476
Potraživanja po osnovu šteta iz reosiguranja	31.648	31.776
Potraživanja po osnovu prava na regres	249.235	266.588
Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prava na regres	(2.627)	(75.488)
Potraživanja iz specifičnih poslova	224.263	219.817
Potraživanja za kamatu	10.251	109.577
Potraživanja po osnovu preplaćenog poreza na dobit	18.207	18.207
Ostala potraživanja	173.412	108.337
Stanje na dan 31. decembra	1.336.614	1.167.547

Prodajom potraživanja smanjena su ukupna potraživanja i to bez efekta na bilans uspjeha:

	Bruto	Obezvredjenje	Neto
Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja	502.643	411.037	91.606
Potraživanja po osnovu prava na regres	246.841	68.353	178.488
Potraživanja iz specifičnih poslova	127.887	11.497	116.390
Potraživanja za kamate	102.378	-	102.378
	<u>979.749</u>	<u>490.887</u>	<u>488.862</u>

18.1 Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja

Starosna struktura neto potraživanja po osnovu premije osiguranja data je sljedećim prikazom:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Nedospjela potraživanja	385.280	182.222
do 30 dana	50.627	35.633
od 31 do 60	28.943	22.763
od 61 do 90	34.934	36.460
od 91 do 180	32.418	60.724
od 181 do 365	49.324	52.426
preko 365	50.698	89.031
	632.224	479.259

Promjene na obezvrjeđenju potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja i regresnih potraživanja u toku 2016. godine:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Stanje 01. januara	526.179	552.844
Obezvrjeđenje u toku godine (indirektna metoda)	1.276	33.893
Naplaćeno u toku perioda	(13.510)	(60.558)
Prodana potraživanja	(490.887)	-
Obezvrjeđenje u toku godine (direktna metoda)	3.503	-
Stanje na dan 31. decembra	26.651	526.179

19. UDIO REOSIGURAVAČA U TEHNIČKIM REZERVAMA

Udio reosiguravača u tehničkim rezervama ima sledeću strukturu:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Udio reosiguravača u prenosnim premijama	69.730	47.263
Udio reosiguranja u rezervisanjima za nastale prijavljene štete	4.592	1.531
Stanje na dan 31. decembra	74.322	48.794

20. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Razgraničeni troškovi pribave		
- Troškovi zarada i naknada zarada	136.057	93.017
- Ostali troškovi sprovođenja osiguranja	282.674	174.541
Stanje na dan 31. decembra	418.731	267.558

Društvo je izvršilo razgraničenje troškova pribave osiguranja, shodno Članu 102 Zakona o osiguranju, u skladu sa učešćem prenosnih premija na dan 31. decembra 2016. godine u ukupnim fakturisanim premijama osiguranja tokom godine. Kao osnovicu za razgraničenje Društvo je koristilo ukupan iznos troškova pribave osiguranja.

21. KAPITAL I REZERVE

	2016.	2015.
	(u EUR)	
Aksijski kapital	3.000.003	3.000.003
Rezerve iz dobiti	39	39
Revalorizacione rezerve	139.612	139.612
Prenesena neraspoređena dobit ranijih godina	43.263	25.984
Neraspoređena dobit tekuće poslovne godine	54.108	17.081
	3.237.025	3.182.719

21.1. Struktura akcijskog kapitala na dan 31. decembra 2016. godine prikazana je u sledećoj tabeli:

	31. decembra 2016.			31. decembra 2015.		
	Broj akcija	Nominalna vrijednost	Učešće %	Broj akcija	Nominalna vrijednost	Učešće %
Pravna lica						
HP „Fjord“ AD, Kotor	363.978	1.941.850	64,7283	363.978	1.941.850	64,7282
Labović Vukašin	72.057	384.429	12,8143	72.057	384.429	12,8143
Zatvoreni investicioni fond „Eurofond“ AD, u postupku transformacije	62.646	334.221	11,1407	62.646	334.221	11,1406
Vineks KO DOO	33.270	177.498	5,9166	33.270	177.498	5,9165
Barović Tanja	9.880	52.711	1,7570	9.880	52.710	1,757
Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva	1.210	6.455	0,2152			
Otvoreni investicioni fond „Trend“ u postupku transformacije	1.226	6.541	0,2180	7.191	38.365	1,2788
Ostali akcionari	18.050	96.298	3,2099	13.295	70.930	2,3643
	562.317	3.000.003	100,00	562.317	3.000.003	100,00

Nominalna vrijednost jedne akcije na dan 31. decembra 2016. godine iznosi 5,3350 Eur, (31.12.2015. godine 5,3350 Eur). Akcije Društva su obične (redovne) akcije sa pravom glasa. Akcije Društva se kotiraju na Montenegroberzi u Crnoj Gori. Akcijama Društva poslednji put se trgovalo na berzi 1.03.2010. godine.

21.2. Struktura garantnog kapitala je sledeća:

	2016.	2015.
	(u EUR)	
<u>Osnovni kapital</u>		
Aksijski kapital	3.000.003	3.000.003
Ostale rezerve iz dobiti	39	39
Umanjenje za nematerijalnu imovinu	(20.994)	(12.222)
<u>Dopunski kapital</u>		
Revalorizacione rezerve	34.912	34.912
Dio neraspoređene dobiti iz prethodnih godina	43.262	25.984
	3.057.222	3.048.716

Društvo sa stanjem na dan 31.12.2016. godine ispunjava sve uslove kapitalne adekvatnosti iz čl. 21, 98 i 98a Zakona o osiguranju.

Garantni kapital na dan 31. decembra 2016. godine iznosi 3.057.222 Eur i veći je za 57.222 Eur od iznosa akcijskog kapitala propisanog Zakonom o osiguranju.

Društvo je dužno da izračunava marginu solventnosti u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna margine solventnosti ("Sl. list CG", br. 14/13) i da u svom poslovanju obezbijedi da margina solventnosti uvijek bude u visini koju je utvrdio regulatorni organ. Kapital Društva je veći od margine solventnosti za 807.222 Eur.

22. BRUTO TEHNIČKE REZERVE

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Bruto prenosne premije	1.543,486	1.089.685
Bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete	145.441	130.878
Bruto rezervisanja za nastale i neprijavljene štete	660.095	484.607
Bruto rezervisanja za troškove likvidacije šteta	72.363	36.741
	2.421.385	1.741.911

Prenosne premije

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Prenosna premija obaveznog osiguranja od autoodgovornosti	987.069	769.380
Prenosna premija ostalih osiguranja	556.417	320.305
	1.543.486	1.089.685

U skladu sa čl. 93. Zakona o osiguranju („Sl. list RCG“, br. 78/06, 19/07 i 45/12), Društvo sa stanjem na dan 31.12.2016. godine u cjelosti ima pokriće sredstava tehničkih rezervi oblicima imovine propisane članom 90 Zakona o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje („Sl. list CG“, br. 46/13 od 2.10.2013. godine).

Društvo na dan 31.12.2016. godine ima 131,67% pokriće tehničke rezerve propisanim oblicima aktive i prikazan je u sledećoj tabeli:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Akcije	126.979	-
Depoziti kod banaka	1.945.000	1.685.000
Obveznice	198.274	-
Gotovina	60.023	8.116
Udio reosiguranja u rezervisanjima za nastale prijavljene štete	74.322	48.794
Nepokretnosti	483.528	-
	3.188.126	1.741.910

23. KRATKOROČNE OBAVEZE

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Kratkoročne obaveze iz neposrednih poslova osiguranja	-	-
Kratkoročne obaveze za premije iz saosiguranja i reosiguranja	128.562	85.158
Kratkoročne obaveze za udjele u iznosima šteta	130	585
Druge kratkoročne obaveze iz poslova osiguranja	51.321	34.029
Kratkoročne obaveze prema zaposlenima	18.491	14.768
Druge kratkoročne obaveze	50.481	39.097
Kratkoročne obaveze iz finansiranja		
- tekuće dospjeće dugoročnih kredita	104.597	79.507
- kratk.revolving kredit (kamata 6,25%, rok 12 mjeseci)	100.000	87.357
	453.582	340.501

24. DUGOROČNE OBAVEZE IZ FINANSIRANJA I POSLOVANJA

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Dugoročni krediti		
- Atlas banka	-	227.772
- Hipotekarna banka	200.000	-
- S-LEASING doo, Podgorica	13.156	23.180
	213.156	250.952
Minus: Tekući dio dugoročnih obaveza		
- Atlas banka	-	69.483
- Hipotekarna banka	156.253	-
- S-LEASING doo, Podgorica	3.604	10.024
	53.299	171.445

Dugoročne obaveze iz finansiranja i poslovanja koje su na dan 31.12.2016. godine iskazane u iznosu 53,299 Eur (2015. godine 171,445 Eur) odnose se na:

- Obavezu prema Hipotekarnoj banci AD Podgorica po Ugovoru o kreditu za tekuću likvidnost 26.05.2016. godine. Kredit je odobren u iznosu 200.000 Eur, sa rokom otplate od 24 mjeseca (do 1.6.2018. godine) i kamatnom stopom od 6,25% godišnje. Na dan 31.12.2016.godine iznos dugoročnog kredita iznosi 43.747Eur, dok iznos tekućeg dospijeća u 2017.godini iznosi 100.486Eur.

Sredstva obezbjeđenja vraćanja kredita su ovlašćenja da Banka može izdati naloge za naplatu na teret žiro računa Swiss osiguranje AD Podgorica i dvije blanko mjenice sa klauzulom »bez protesta« sa mjeničnim ovlašćenima.

- Obavezu prema S-LEASING doo, Podgorica po osnovu kupovine dva putnička vozila - Ugovori o lizingu br. 3264/15 od 21.04.2015. godine i 3265/15 od 24.04.2015. godine. Lizing je odobren sa rokom vraćanja 60 mjeseci i kamatnom stopom EURIBOR 3-mjesečni + 8%.

25. PVR (DOPRINOS ZA PREVENTIVU)

Na dan 31.12.2016. godine fond za preventivu iznosi 59.886 Eur (2015. godine 5 Eur).

26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

Pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica.

Priroda odnosa između onih povezanih lica sa kojima je Društvo ušlo u transakcije većeg obima ili sa njima ima značajnija neizmirena salda na dan 31. decembra 2016. godine je prikazana u tabeli niže.

Salda i transakcije sa povezanim pravnim licima Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2016. i 2015. godine su kao što slijedi:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Aktiva		
<u>Potraživanja po osnovu premija</u>		
HP „Fjord“ AD, Kotor (akcionar Društva)	39.687	54.497
„Alpha Invest“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju - Podgorica	40	40
Zaposleni	1.657	168
<u>Ostala potraživanja</u>		
HP „Fjord“ AD, Kotor	318.920	418.920
Zaposleni	1.838	7.637
Ukupno aktiva	322.455	481.262
Pasiva		
<u>Osnovni kapital</u>		
HP „Fjord“ AD, Kotor	1.941.849	1.941.849
Ukupno pasiva	1.941.849	1.941.849

Transakcije sa povezanim pravnim licima - prihodi i rashodi:

	(u EUR)	
	2016.	2015.
Prihodi		
<u>Prihodi po osnovu premija osiguranja</u>		
HP „Fjord“ AD, Kotor	23.458	27.221
„Alpha Invest“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju - Podgorica	40	232
Zaposleni	4.911	1.239
<u>Ostali prihodi</u>		
Naplaćena otpisana potraživanja po osnovu premije osiguranja		
HP „Fjord“ AD, Kotor	2.460	2.542
Ukupno prihodi	30.869	31.234
Rashodi		
<u>Rashodi šteta</u>		
HP „Fjord“ AD, Kotor	13.269	-
„Alpha Invest“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju – Podgorica	97	77
Zaposleni	4.320	926
<u>Ostali rashodi</u>		
<u>Rashodi zakupnina</u>		
Barović Veselin	26.397	18.900
„Alpha Invest“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju - Podgorica	-	187
HP „Fjord“ AD, Kotor	-	269
Zaposleni	2.727	-
Ukupno rashodi	46.810	20.359
Neto prihodi	(15.941)	10.875

*Ostala potraživanja od HP „Fjord“ AD, Kotor se odnosi na potraživanja po osnovu Ugovora o zajmu u iznosu od 300.000 Eur i potraživanja po osnovu cesije sa Stan projektom u iznosu od 18.920 Eur. Dok se ostala potraživanjima od zaposlenih odnose na date akontacije.

27. NAKNADE RUKOVODSTVU

Naknada koja se isplaćuje rukovodstvu za usluge izvršene u toku redovnog radnog vremena, a obuhvataju isključivo platu po ugovoru, za godinu koja završava na dan 31.decembra 2016. godine iznosi 87.835 Eur (2015. godine 86,515 Eur).

28. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stanjem na dan 31.12.2016. godine vodi određeni broj sudskih sporova koji se smatraju uobičajenim za ovu vrstu poslovanja, uključujući i sporove po osnovu odštetnih zahtjeva prema različitim polisama osiguranja izdatim od strane Društva. Premda se sa sigurnošću ne mogu predvidjeti efekti i ishodi ovih sporova, rukovodstvo Društva smatra da, uzimajući u obzir iznose rezervisanih sredstava za takve sporove u toku ili naknadne potencijalne odštetne zahtjeve, ishodi sporova u toku ili podnijetih odštetnih zahtjeva, kao i onih koji eventualno predstoje protiv Društva, vjerovatno neće imati materijalno značajne negativne efekte na finansijsko stanje ili rezultate poslovanja Društva.

29. MIŠLJENJE AKTUARA

Društvo je angažovalo ovlaštenog aktuara koji je u skladu sa Pravilnikom o sadržaju mišljenja ovlaštenog aktuara („Sl. List CG“ br. 17/13) izdao izvještaj, odnosno zaključno mišljenje o finansijskim izvještajima Društva za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine koje navodimo dalje u tekstu:

Konačne ocjene mišljenja ovlaštenog aktuara

Uvidom u aktuarske pozicije, ovlašćeni aktuar utvrđeno je dao mišljenje da su iste u skladu sa Zakonom i propisima donijetim na osnovu Zakona. Takođe, nakon izvršene provjere njihove usklađenosti sa aktima Društva, ekonomskim načelima, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, kao i nakon uvida u konstantno obezbjeđenje likvidnosti, očuvanje vrijednosti imovine i u trajnu stabilnost i solventnost u poslovanju, ovlašćeni aktuar dao je pozitivno mišljenje na finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2016. Godinu

30. NALAZI INTERNE REVIZIJE

Shodno Zakonu o osiguranju, član 108-114, Interna revizija Društva vrši revidiranje područja poslovanja definisanih Godišnjim programom rada interne revizije. Interna revizija na osnovu izvršenih revizija sastavlja tromjesečne i godišnje izvještaje o internoj reviziji, koji se podnose Odboru direktora Društva. Godišnji izvještaj o internoj reviziji, sa mišljenjem Odbora direktora razmatra se na Skupštini akcionara na kojoj se razmatra i godišnji finansijski izvještaj Društva.

Tokom 2016. godine, Interna revizija je izvršila revidiranje područja poslovanja definisanih Programom rada interne revizije za poslovnu 2016. godinu. Na dan 31. decembra 2016. godine preostali nerešeni nalazi interne revizije:

1. Nepostojanje radne instrukcije procesa tarifiranja i fakturisanja polisa osiguranja- prekid osiguranja se vrši ručnim putem kao i knjiženje tog prekida
2. Nedovoljan stepen automatizacije obrade podataka kod generisanja izvještaja o potraživanjima Društva
3. Proces naknadnog vrednovanja finansijskog instrumenta i potraživanja se ne primjenjuje u potpunosti sa MRS i zakonskim i podzakonskim aktima regulatora - uvesti utvrđivanje obezvređenja potraživanja na kvartalnom nivou i definisati internu metodologiju utvrđivanja dokaza o obezvređenju finansijskih instrumenata
4. Nepostojanje jasno definisanih uloga i odgovornosti u procesu naplate svih vidova potraživanja za koje je potrebno donijeti interni pravilnik

31. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSIRANJA

- a) Odbor Direktora je, shodno Odluci br.3 od 05.01.2017.godine, odobrio kupovinu vlasničkog udjela Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga „Smokva“ D.O.O. Podgorica i Odluci br.4 od 05.01.2017.godine, odobrio kupovinu Društva za zastupanje u osiguranju „Iurisprudens“ D.O.O. Podgorica. Dana 16.01.2017.godine sklopljeni su Ugovori o ustupanju osnivačkog udjela u Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga „Smokva“ D.O.O. Podgorica (Ugovor o ustupanju osnivačkog udjela br.252) i Društvo za zastupanje u osiguranju „Iurisprudens“ D.O.O. Podgorica (Ugovor o ustupanju osnivačkog udjela br.253).

Društvo je dana 18.01.2017.godine, danom registracije u CRPS postalo jedini osnivač sa udjelom od 100% u Društva: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga „Smokva“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 10.900 Eur i Društvo za zastupanje u osiguranju „Iurisprudens“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 479.600 Eur.

Osnivački udio za Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga „Smokva“ D.O.O. Podgorica je kupljen za iznos od 10.000 Eur bez poreza, odnosno za ukupan iznos od 10.900Eur sa svim troškovima, taksama i porezima u skladu sa članom 15. Ugovora o ustupanju osnivačkog uloga 253 od 16.01.2017.

Osnivački udio za Društvo za zastupanje u osiguranju „Iurisprudens“ D.O.O. Podgorica je kupljen za iznos od 440.000 Eur bez poreza, odnosno za ukupan iznos od 479.600 Eur sa svim troškovima, taksama i porezima u skladu sa članom 15. Ugovora o ustupanju osnivačkog uloga 253 od 16.01.2017.

Ulaganje u zavisna Društva se odražava na povećanje aktive (dugoročna finansijska ulaganja) u iznosu od 490,500 Eur, a povećanje pasive se odnosi na: iznos od 350.000 Eur - Druge kratkoročne obaveze; iznos od 100.000 Eur - Druge dugoročne obaveze; iznos od 31.500 Eur - PVR (poreska obaveza) i iznos od 9.000 Eur - Ostala rezervisanja (poreska obaveza)

- b) Društvo je zaključilo Ugovor o prodaji akcija br.3336 od 22.12.2016.godine, kojim je prodato cijelokupan broj odnosno 99 akcija „Podgoričkog broker diler“ A.D.Podgorica. Ugovorom se Kupac obavezuje da će akcije kupiti u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja pomenutog Ugovora, po tržišnoj cijeni koja na dan zaključenja Ugovora iznosi 933 Eur po akciji i jednaka je knjigovodstvenoj cijeni akcije, u skladu sa dinamikom utvrđenu Ugovorom, tj.:
- do kraja prvog kvartala (23.325 Eur)
 - do kraja drugog kvartala (23.325 Eur)
 - do kraja trećeg kvartala (23.325 Eur)
 - do kraja četvrtog kvartala (22.392 Eur).

Prva transakcija je izvršena na kraju prvog kvartala 2017.godine i odražava se na smanjenje aktive pozicije kratkoročna finansijska ulaganja u iznosu od 23.325 Eur i povećanje gotovinskih sredstava u vrijednosti iznosa transakcije umanjenoj za brokersku proviziju.

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Izvršni direktor društva:

dana 31.03. 2017. g.

(Maja Bešović)

(Ivan Lero)

